

DIIDIBANA TŠA MAITIRELO



Morena, ke a dumela; Morena, ke a dumela,
Ka moka dilo di a kgonega; Morena, ke a
dumela.

² A re feleng re eme lebakanyana feela gomme re inamiše dihlogo tša rena. Morena Jesu, re leka ka ya rena ya go kokobela tsela, ka go hlagiša go Wena, ka go opela ye, gore re a dumela. Gomme re a rapela, Morena, gore bjale, gore O tla tšwelapele go re ngwathela Borotho bja Bophelo, go re fa seo re se hlokago, go tšwa Lentšung la Gago. Ka gore re se kgopela Leineng la Jesu. Amene.

³ Le ka dula. Ke na le nnete, ge re ka, ge nka bolela lentšu ka moka le le lekanego bjale la “amene,” gore tša agosetose ditšhegofatšo tša Modimo di tla fela di khutšitše godimo ga batheeletši ba.

⁴ Ke dutše mosong wo gomme ka theeletša sekgauswi go tirelo, ka ipshina ka mabopaki, ditsela tša go fapana tšeo yo mongwe le yo mongwe a nago tšona go itlhagiša ka bobona. Gomme go kwa ba baswa bafihli, ngwanešu wa Baptist mo yo a tlilego go kgopela tshwarelo go naganeng seo phošo ye nnyane. Ka fao ke—ke ka therešo ke thabela motho, yo mongwe yo a kgonago go ba motho ka go lekanela, goba—goba monna boleta ka go lekanela, gape, ge a gopola gore o dirile phošo. Ga se a kgopela tshwarelo tlwa go nna, e be e se nna yo a bego a kgopela tshwarelo go yena, e be e le Modimo. Ka fao ke—ke thabela seo, le a bona. Modimo a šegofatše ngwana wa borena, le ngwana wa gabo wa moebangedi.

⁵ Nna, Baptist yeo, le a tseba, nkile ka ba wa kereke ya Baptist ka bonna. Ke be ke le wa Kereke ya Boromiwa ya Baptist. Ge ke etla magareng ga batho, ke tseba ka fao o kwago ka gona. Ke be ke ekwa ka tsela ye e swanago, go no tlala ka se sengwe seo ke—ke bego ke sa se tsebe.

⁶ Ke elelwa boitemogelo bjaka bja mathomo ge ke bona mapentecost, e be e le ka Dowagiac, Michigan. . . ke kgopela tshwarelo ya lena, ke be ke le ka Dowagiac leetong la go rea dihlapu, gomme ke be ke etla tlase go tšwa Dowagiac, go theogela go ya ka Indiana. Gomme ka bona maina, la “Jesu” ka moka gohle godimo ga dikoloi le dilo, gomme ka theeletša go diterelo tša bona letšatši leo. Gomme letšatši le le latelago ba nkgopela go tla sefaleng, go bolela mantšu a se makae, gomme ka dira. Gomme ka. . . Ba mpotšiša kereke yeo ke bego ke le wa yona, gomme ka ba botša gore ke be ke le Mobaptist.

7 Gomme bošegong bjoo ba be ba na le wa go tšofala wa mokhalathe monna yo a bego a eya go rera, gomme o swanetše go be a be a le go bo morago masomeseswai, gomme a tla ntle sefaleng. Wa go tšofala mothaka, gabotse ba be ba mo hlahlala ntle. O be a, ye nngwe ya dijase tšela tše telele tša bodiredi godimo, e na le kholoro ya belebete, go feela morungwana wo monnyane boya bja moriri go dikologa ka thoko. Gomme ka gopola, “Ka moka monna mo le borathutamodimo, monna yo mogolo, bjang ba lesa tirelo ye e neelwa mothaka wa go swana le yo? Go lokile, monna wa go tšofala o swanetše go ba ka setulong lefelongtsoko, a dutše fase.”

8 Ba be ba rera letšatši leo ka seo Jesu a se dirilego mo lefaseng. Gomme, eupša a tla, a tšea hlogotaba, ke a dumela e be e etšwa go Job. . . :7, 20, ga ke na le nnete gore ke lona Lengwalo. Go le bjalo, se se setsopolwa, goba karolo ya sona, “O be o le kae ge Ke be ke ala metheo ya lefase, ge dinaledi tša meso di opela mmogo, gomme barwa ba Modimo ba goelela ka lethabo?” Gomme a bolela ka seo se bego se direga ka Legodimong, mola ba be ba bolela ka seo se bego se direga mo lefaseng.

9 Gomme lefelongtsoko, mo e ka bago metsotso ye mehlano ka morago ga ge a be a bolela, yena, Moya wa Morena wa mo itia, gomme a tabogela tsela godimo ka lebatong gomme a thulanya direthe tša gagwe mmogo. Nna, go be go na le sekgoba se segolo, go be go na le e ka ba seripa sa sefala se; gomme a ya a sepela go tloga, a re, “Le nō se be le sekgoba se se lekanelago nna godimo mo go rera.”

10 Go lokile, ke be ke le e ka ba masomepedi a mengwaga ka bokgale nako yeo. Ka gopola, “Ge—ge woo o ka dira seo go monna wa go tšofala, o ka direla nna eng?” Ka fao bona?

11 Legatong la go boloka dilo ka moka go no ba lenaneong ka banabešu ba baswa ba borena, bao ka nnete re ba amogelago ka kopanelong ya rena. Ke a bona, ke a dumela ba dirile go bolela ka moprista yo a dutšego mo, ke a gopola; go bjalo, ke le MoIrish, batho ba gešu ke Makatoliki. Gomme ka fao go be go na le ba se bakae gape, Mabaptist le ba bangwe ba go fapana. Le ka no ba gannyane le gakanegile, lebakana la go feta. Ke lemogile ga go le yo motee wa baena a boletšego ka yona, eupša ke naganne ke tla leka go otlolla. Ge Ngawenšu Shakarian. . . Ka morago ga seboledi se sekaone mo a ilego a hwetša go tlala ka thabo, go tseba gore Gotla ga Morena go mo kgauswi ka seatleng, o—o boletše ka leleme le le sa tsebjego, go rena. Gomme re na le bahlatholli bao ba fago tlhathollo. E lego gore, Lengwalo le re, “Ge go se na le mohlatholli, gona a ba sware khutšo ya bona.” Eupša ge—ge ba bolela ka maleme

gomme ka gona ba be ba le hlatholla, le tla go ba seporofeto. Ka fao ye nnyane kgakanego ya—ya bababedi ba bona ka nako e tee. Bjale, seo e be e se kgakanego ye nnyane, le a bona; ka baka la gore, yo mongwe wa bona o be a efa tlhathollo, yo mongwe gape o be a porofeta. Le a bona? Ka fao seo . . .

¹² Ke ile ka nagana gore ke tla dira baena ba rena ba kwišiše, ge e ba ga se ba ke ba kwišiša, ka baka la gore o tee wa bona ka go nepagala o be a e fa . . . A le ile la hlokomela nako tekanywa ya yo mongwe le yo mongwe? Gomme yo mongwe o be a nno tlatšwa, ka boyena, go fihla Moya wa Modimo o be o porofeta ka yo mongwe; a hlatholla, yo mongwe gape a be a efa tlhathollo. Gore e tle e be pepeneneng, gore le . . . ga se rena . . . Nako ye nngwe, go monagano wa tlhago . . . Go no swana le wa bo rena yo bohlokwa ngwanešu yo a go swarega mosong wo. Go gakantšha ga nnyane go motho yo a sa kwišišego. Eupša go bao ba lego ka gare, matšwalaphaga a ntwa ye re lego ka go yona, ka baka la eng, re kwišiša seo, seo dilo tše di lego sona. Ka fao ke ile ka no nagana gore ke tla bolela se sengwe ka yona, ge e be ka moka e le gabotse.

¹³ Bjale, ke—ke a tseba gore le ga se lefelo la go bolela se. Eupša ka gore yo mongwe le yo mongwe o be a botša dilo tše nnyane, ke . . . Le a tseba, mothaka o rile, monna wa go tšofala wa mokhalathe o rile, “ga le na le kamora ye e lekanetšego nna gore ke rere.” Ga le na le *nako* ye e lekanetšego nna gore ke rere. [Phuthego e a phaphatha—Mor.] Bokaone go tatologa ka botelele.

¹⁴ Monna o rile letšatši le lengwe, o rile, “Modiredi o tlile godimo, o be a le modiša ka kerekeng mengwaga ye masomepedi. Gomme ka mehla o be a rera feela tlwa metsotso ye masometharo Sontaga ye nngwe le ye nngwe mosong ka kerekeng ya gagwe.” Gomme a re, “Sontaga ye mosong, o rerile diiri tše tharo.”

¹⁵ Gomme ka fao lekgotla la matikone la mmiletša ka gare, gomme ba re, “Modiša, ka nnete re a go thabela,” Ba re, “Rena ka mehla re tseba gore—gore o emela Beibele le ditokelo tša Yona.” Gomme ba re nako yeo, “Gomme ka mehla o a re phošolla gore re kgone go ikwe re hlwekile gomme re hlatswegile pele ga Modimo. Gomme ka nnete re a go thabela, gomme re a dumela o mohlanka wa Modimo. Gomme ka therešo re thabela wola molaetša mosong wo. Eupša,” ba re, “go na le feela selo se tee seo re nyakago go go kgopela ka sona.” Ba re, “Re go beile nakong, bjalo ka lekgotla la matikone.” Ba re, “Ye nngwe le ye nngwe Sontaga mosong o no ba tlwa metsotso ye masometharo, gomme lehono o bile diiri tše tharo.” Ba re, “Bjale, elelwa, re thabela karolwana ye nngwe le ye nngwe ya wona. O be ka moka o le gabotse.” O dira mothaka wa go tšofala a kwe gabotse, o a tseba.

16 A re, “Go lokile, baena, ke tla le botša ka fao e lego.” A re, “Wo mongwe le wo mongwe moso ge ke e ya. . . ge ke biletšwa phulphithing,” a re, “ke bea e tee ya Diphološa Bophelo tše nnyane tšela ka molomong waka,” a re, “gomme ke no se monoka.” Gomme a re, “Ge Sephološa Bophelo se fedile,” a re, “se tšea feela metsotso ye masometharo,” gomme a re, “ka gona ke tlogela go rera.” A re, “Le a tseba, mosong wo, ke ile ka nagana ke be ke le nako ya tlaleletšo ga nnyane. Ka se tshwela ntle, ke be ke na le konope ka molomong waka.” [Phuthego e a sega.—Mor.]

17 Ga ke ye go bea le ge e ka ba eng ka gare, ka fao re a holofela re ka se be le dikonope ka potleng. Eupša re. . . ke a holofela ga se ya kwagala e le mafotle mo. Eupša ke no. . . Le a tseba, le Modimo o fela a e ba le sekwi sa motlae, le a tseba.

18 Ka fao re leboga ka go tlala go ba mo gomme ra ba le nako ye ya kopanelo, gomme—gomme le mongetla wo mobotse wo go ngwatha Borotho bja Bophelo ga tee gape, ka yaka mong ye bonolo ye nnyane tsela. Ke a tseba, bjalo ka baithutamodimo, bjalo ka ge monna yola a boletše mo bošego bja go feta go tšwa Engelane; nna, ke hloya go emelela ka morago ga motho wa go swana le wola, ka thuto ya ka ya grade-ya-bošupa. Eupša ke a holofela gore Modimo o tla hlathollela lena sebolelwa ka pelong ya ka. Le a bona? Ge mantšu a ka a se a nepagala; maikemišetšo, ke—ke a tshepa, a bjalo.

19 Bjale a re baleng ka Lengwalong. Ba bantšhi ba lena ba rata go latela. Gomme ke ya go bala mosong wo, feela dinakwana di se kae, go tšwa go Puku ya Jeremia, moporofeta, ya 2 tema, gomme ke ya go thoma bjale ka ya 1 temana.

Gape lentšu la MORENA la tla go nna, le re,

Sepela o goeletše ka ditsebeng tša Jerusalema, o re, Go realo MORENA; Ke a go go gopola, mabobo a boswa bja gago, le lerato la mola o sa le mmeletšwa, mola o ntšhala morago ka lešokeng, le ka nageng yeo e bego e se ya bjalo.

Israele e be e kgethagaletše MORENA, gomme kenywathakangwaga ya maruo a gagwe: ka moka ba ba mo metšago ba tla. . . go oba molato; bobe bo tla tla godimo ga bona, go realo MORENA.

Kwa wena lentšu la MORENA, O ngwako wa Jakob, le meloko ka moka ya ngwako wa Israele:

Go realo MORENA, Ke bofe bokgopo bjo botatawena ba bo hweditšego ka go nna, ge ba tlogela kgole go tloga go nna, gomme ba sepela ka morago ga lefela, gomme ba fetoga lefela?

Ga ba ka ba re, O kae MORENA yo a re ntšhitšego go tšwa nageng ya Egepita, gomme a re hlahla go kgabola lešoka, go kgabola naga ya le ganata le melete, go kgabola naga ya komelelo, le ya morithi wa lehu, go kgabola naga ye go sego motho yo a fetago ge e kgabola, le...mo go sego monna yo a dulago.

Gomme Ke le tlišitše nageng ya maamušo, gore le je dienywa tša yona le menono ya yona; eupša ge le tsene, le kgotletše, naga yaka, gomme la dira bohwa bjaka makgapa.

Gomme baprista ga se ba ke ba re, O kae MORENA? Gomme seatla sa molao ga sa ka sa ntseba: gomme badiša le bona ba senya kgahlanong le nna, gomme baporofeta ba porofetile ka Baal, gomme ba sepetše ka morago ga dilo tše di sa bušetšego.

Ka fao Ke tla...kgopelana le lena, go realo MORENA, le bana ba bana ba lena ke tla kgopelana.

Ka fao...ka mo nageng ya Kithim, gomme le a bona; le ka Kedar, gomme le lemoge seo ka kekello, gomme le bone ge e ba go na le tša mohuta wo.

A setšhaba se fetotše medimo ya sona, yeo e sego...e sego medimo? eupša batho baka ba fetotše la bona letago ka seo se sa bušetšego.

Tlabegang, O lena magodimo, ka se, le boife o šoro, ...le šwalalane kudu, go realo MORENA.

Gobane batho ba ka ba dirile mabosinyi a mabedi; ba tlogetše nna ke lego mothopo wa meetse ao a phelago, gomme ba ikepetše didiba, didiba tše digopilego, tše di sa kgonego go swara meetse.

²⁰ A nke Morena a oketše ditšhegofatšo tša Gagwe go baleng Mantšu a Gagwe. Gomme ke rata go—go tšea hlogotaba ya seo, bjalo ka, *Didibana Tša Maitirelo*.

²¹ Ge, go baleng Lengwalo le mosong wo; fao, ka moka Lengwalo le filwe ka khebetšo. Gomme re tla Ntlong ya Morena go phošollwa le go kwišiša. Gomme nako ye nngwe gore re a bona...se sengwe selo se sennyane ka tseleng.

²² Go swana le monna yo wa sesole, nako ya go feta, o be a bolela le rena gomme a re dilo tše dingwe, tšeo mohlomongwe di ka bago ka nageng ye nngwe di na le mosebe wo o itšego, goba—goba se sengwe godimo ga kgopolo yeo, gomme re swanetše go hwetša se sengwe go ema kgahlanong le seo ka—ka dipeakanyong tša sesole.

²³ Go lokile, selo se se swanago se ya ka kerekeng, go pheriše moo monna a rerago, goba ge e le moebangedi ka tšhemong. Ge

a bona dikhuduego, gomme se sengwe seo se nogo go thoma, seya, bosweng bja sona goba e ka ba eng se lego sona; ke monna, yoo ge eba ke mohlanka wa Modimo, go thibela selo seo bokgole go tloga megopolong ya batho gore e tloge go ya kgole go tloga go sona. Gomme ga re nyake seo go direga, go rena go tsena ka lefelong la go swana le leo.

²⁴ Bjale, lebakeng la nako ya Jeremia mo, seporofeto sa gagwe, e be e ka ba mengwaga ye masometshela go tloga lehung la—la Jesaya—Jesaya. Gomme ba be ba bile e ka ba mengwaga ye masome tshela ntle le moporofeta yo mogolo. Go be go le Habakuku le ba bangwe ba bannyane ba tlase baporofeta, eupša Jesaya e be e le yo mogolo wa mafelelo moporofeta. Gomme batho ba bile, lebakeng la nako ye, ba be ba se na le yo motee go ba biletša ntle. Ba be ba šuthile. Go le bjalo, ba be ba le batho ba Modimo, ba be ba šuthetše ka go seemo se bjale seo—seo re ba hwetšago ka go sona, bjalo ka ge Jeremia a tlile go ba porofetela. Gomme Jeremia gape o be . . . O porofetile pele ga bothopša, gomme gape o ile ka bothopša le bona.

²⁵ Gomme ka gona, ka fao, Daniel o tla ka morago ga Jeremia. Gomme Daniel o boletše gore o bile le dikwišišo, ka Lengwalo, la mengwaga ye masomešupa yeo ba bego ba eya go ba kua.

²⁶ Ka fao, go be go na le moporofeta yo mongwe magareng ga bona, yo a bego a nyaka go dira joko ye, ge a e bea godimo ga molala wa gagwe, gore e be e tla ba selo se sennyane, gore, “Lebakeng la mengwaga ye mebedi, go lokile, Modimo o be a eya go ba bušetša morago ka moka,” eupša Jeremia o be a tseba go fapana le seo. Gomme re a tseba gore go diregile eng go moporofeta yo a porofetilego phošo, o hwile wona ngwaga wo o swanago. Ka fao Modimo ga se nke a mo dumelela go ema.

²⁷ Gomme bjale gape re lemoga maemo a batho ka letšatšing leo. Bjale ga ke dume gore le nkwišišo ka go fošagala (nna—nna ga se ka nepa go seo) ka go seo ke nepago go se bolela mo, ka Mangwalo le dinoitsu tše nnyane.

²⁸ Ke be ke fela ke sa—sa ngwale Mangwalo le dilo fase. Eupša ka morago ga go feta masomepedi—hlano lekga la bobedi, go lokile, ga—ga ke sa gopolo go swana le ge ke be ke dira, ka fao ke ngwala fase Lengwalo le mokgwa wa go tseba, go tšwa go seo, gore ke ya kae. Gomme ka gona nako ye ntšhi ke rapelela balwetši, le go ya pele, le go tšwa le go ya, ga ke na le nako ka nnete go ithuta ka fao ke swanetšego go dira.

²⁹ Bjale, eupša yo mogolo moporofeta yo wa letšatši, e be e le Jeremia, gomme o be a le se sengwe ka mokgwa wa Amos le ba bantšhi ba bangwe baporofeta bao ba go tsoga. O ile a huduega ge a be a bona maemo a setšhaba. Gomme go be go na le mafelo . . .

³⁰ Nako ye nngwe ge o bolela ka setšhaba, go ka gopolwa gore go laetšwa go—go sehlopha se se itšego. Ga se seo. Ke seswantšho sa kakaretšo tšekelele sa setšhaba. Gomme re a hwetša, lehono, ye—ye e swanago papelo ya maemo lehono bjalo ka ge go be go le ka matsatšing a Jeremia, gore setšhaba ka bosona, ka go felela, se ile ka go, ka go fetiša goba gannyane, medimong; sa go swana, nka realo, se tlogile go tšwa go Modimo. Gomme ka go dira seo, e bile bofokodi bja phulphithi. Ka baka la gore, ge phulphithi e ka be e ile ya ema thwi, gomme le Lentšu la Modimo, Modimo o be a tla ba ka kerekeng ye nngwe le ye nngwe go swana le ge A sepela magareng ga rena mo. Eupša ba hlahletšwe go tšwa go seo. Gomme seo ke selo seo ke—ke nyakago go bolela ka sona mosong wo. Gomme bjale re hwetša gore seo ke therešo ya go felela ka go lebaka le lengwe le le lengwe.

³¹ Ke a dumela e be e le Amos, bjalo ka ge ke laeditše go yena nako ya go feta, gore o ile a re yena o be “a se moporofeta, le ge e le morwa wa moporofeta.” Eupša a bolela, gore, “Ge tau e rora, ke mang yo a ka se boifego?”

³² Gomme ge yo mongwe a kile a kwa tau ya nnete e rora ka sethokgweng, tše le di kwago ka diokong go dikologa mo di no ngaola. Eupša ge e tee e rora ka sethokgweng, se sengwe le se sengwe se a theeletša. Ke robetše ka dikgweng, go di tsoma. Gomme ke kgoši ya dibata, gomme, ge tau yeo e rora, le dikhunkhwane di emiše go goa, se sengwe le se sengwe se a dira. Di—di diphukubje le—le diphiri tše di goelago, le diphoofolo tše dingwe, le go popoduma ga ditšhwene le dikgabo, le dikhunkhwane, o ka se kgone go ikwa ka bowena o nagana; eupša bokgole a nke tau e rora, gomme ye nngwe le ye nngwe khunkhwane e tla ema go goa. Bona, se sengwe le se sengwe se ya e boifa. Go le bjalo, go na le dilo tše ntšhi di kgonago go e bolaya, eupša e lemogwa bjalo ka kgoši magareng ga dibata.

³³ O rila, “Ge tau e rora, ke mang yo a ka se boifego?” A re, “Ka gona Modimo o boletše, ke mang yo a ka se porofetego?”

³⁴ Gomme seo, ke nagana gore, ke seemo se se thulanago le tlhohlo yeo gape lehono. Modimo o boletše. Bona? Gomme re bona mongwalo wa seatla godimo ga leboti, ka fao go bonolo go porofeta le go bona gore re nakong ya mafelelo.

³⁵ Gomme re bona Modimo, go tšwa karolong ye nngwe le ye nngwe ya dikereke tša maina, tsela ka moka go tšwa Bokatoliking, go kgabola ka moka dikereke tša maporotesetanta, Buddha le tše dingwe gape, go tšwa India, le eng goba eng go fetiša. O bitša batho ba Gagwe mmogo, o ba kgobela mmogo. Gomme ke—ke thabela seo kudu, go bona letšatši le le etla. Bjale re. . . Ke—ke letšatši le legolo, wo mongwe wa mengetla ye megologolo.

³⁶ Gore, ge ke be nka, ge nka be ke be ke tsebile pele gore go ya go ba lefase, ge re be re sa le disoulo karolo ya Modimo, seo re lego sona, ka gore re be re na le Yena pele ga metheo ya lefase. Ka baka la gore, go na le mohuta o tee feela wa Bophelo bjo Bosafelego, gomme bjoo ke Modimo. Gomme re karolo ya Gagwe. Re be re se kudu seo re bego re ka se tseba le—le go kgona go se gopola, le go ba le bobagona; eupša re be re le ka kgopolong ya Gagwe ya seo re bego re le sona, pele ga motheo wa lefase. Ka baka la gore, re karolo ya Gagwe, bjalo ka ge morwa waka e le karolo yaka, gomme nna ke karolo ya tate waka, le go ya pele. Ke rena barwa le barwedi ba Modimo, ka tsebelopele ya Gagwe.

³⁷ Gomme morago kua, ge nka be ke be ke kgona go tseba bjalo ka ge ke tseba bjale, gomme ke be ke kgona go lebelela go okamela peakanyo yohle ya nako, gomme ge A ka be a rile go nna, “O nyaka go phela nako efe?” Nka be ke ile ka re nako ye thwi bjale, feela manthapameng a—a go felela ga hisitori ya lefase, le go tlatiragalong ga Mmušo wa Modimo go tla go hlongwa lefaseng. Ke nagana gore ke nako ya letago kudukudu go mabaka ka moka, ke thwi bjale.

³⁸ Re a hwetša fa gore Israel e bewa molato ke moporofeta, ge Modimo a mmeile gomme a mo romela ntle. Ba be ba bewa molato ka dibe tše pedi tše kgolo. Gomme re nyaka go bolega ka dilo tše pedi tšeo ba di dirilego. Gomme, go tšwa go seo, re nyaka go atlega ka yona. Bjale, ba tlogile go tšwa go Modimo, Mothopo wa meetse a phelago, gomme ba ikepela ka bobona didibana. Ba tlogile go tšwa go selo seo Modimo a ba filego sona, gomme ba ikepela ka bobona se sengwe seo ba se dirilego ka bobona. Gomme didibana, le a lemoga, o na le, di be di thubugile le bile di be di dutla.

³⁹ Bjale, sedibana se se thubugilego ga se kgone go swara meetse. Se tla dutlela ntle. Ke godišeditšwe polaseng, gomme ke tseba gore sedibana sa go tšofala ke eng, le bothata bjo re nago nabjo ka sona.

⁴⁰ Gomme sedibana se sa go dutla ke se—se sekaone kudu seswantšho, ke a nagana, sa letšatši le, gore ge (sa rena) se sengwe le se sengwe seo re lekilego go se dira, go tliša monna mmogo, batho mmogo, go tliša dikereke mmogo, e tlile ka mehla ka moka sekgaong sa maitkelo a bohlale. Re lekile go dira ka moka Mamethodist go ba Mabaptist, le pele le morago, le dikereke tša maina tša go fapana. Gomme seo e be e se lenaneo la Modimo, sa mathomo.

⁴¹ Modimo o na le feela lefelo le tee la kopanelo. O boletše ka kua ka Pukung ya Exodo, gore, “Ke kgethile lefelo go bea Leina Laka, gomme leo ke lefelo le nnoši mo Ke tla kopanago le batho.” Gomme O kgethile lefelo go bea Leina la Gagwe. Gomme fao A beilego Leina la Gagwe, ke fao A bego a kopana

le Israel. O na le lefelo moo A kopanago le kereke ya Gagwe lehonu, gomme O kgethile Leina leo, gomme Leina leo ke Jesu Kriste. Gomme fao ke moo A kopanago le modumedi wa mmakgonthe, ge a le ka go Jesu Kriste. Fao ke mo Modimo a go kgethilego go bea Leina la Gagwe.

O re, “Leina la Modimo?”

⁴² O rile, “Ke tšile Leineng la Tate Waka.” Ka fao moo ke fao Modimo a beilego Leina la Gagwe, e be e le ka go Kriste. Gomme ka go Kriste ke fao re kgonago go kopana ka fase ga Madi a a tšholotšwego, gomme fao ra ba le ya nnete, ya therešo kopanelo.

⁴³ Modimo o dirile lenaneo la Gagwe mathomong, ka tšhemong ya Eden, fao lefelo A bego a kopana le motho, gomme e be e se godimo ga dikwišišo tša mahlale; ge e be e le, Efa o be tšwa a le mothalong le lenaneo la Gagwe. Eupša re a tšeba gore go amogela ga gagwe kgopolo ya bohlae ya Sathane, “Ka therešo, Modimo a ka seke,” eupša Modimo o rile O tla! Gomme ka fao ka gona O kgethile lefelo la topollo, gomme e be e le ka Madi, gomme e sego ka kgopolo ya bohlae.

⁴⁴ Ka fao re no itia moya, eupša e no ba tlhago ya setho gore—gore batho ba tla leka go—go dira seo. Ge nka be re be re na le nako, re be re ka e ripaganya ka dikarolwana tše ntšhi, eupša ga ke nyake konope yeo. Ka fao re tla leka go e dira bonolo ka mo go kgonegago, “didibana tše di dutlago.” Gomme re a hwetša gore e—e ka therešo e direga gape, ke sona seswantšho sa lebaka le re phelago ka go lona, la ka moka maitekelo a rena.

⁴⁵ Gomme ga go go se hlomphe maiteko a mangwe le a mangwe ao yo mongwe le yo mongwe wa Modimo mohlanka, yo a bilego a bitša Leina la Jesu Kriste. O swanetše go hlompfiwa go no bitša Leina la Gagwe ka tlhomphokgolo le tlhompho. Gomme mananeo a boebangedi a magolo ao a putlago lefase, le go ya pele, mo matšatšing a mafelelo, ke a nagana, go le bjalo re ka seke ra be ra kgona go tliša batho pelong e tee go fihla ge re ba tliša ka fase ga Madi a Jesu Kriste. Leo ke lefelo le nnoši le re ka go bolokega.

⁴⁶ Yo mongwe o mpeditše e sego kgale go fetile, go tšwa godimo ka Bohlabela, gomme a re, “Ngwanešu Branham, ke a kwa o tšwetše ntle go—go ya Arizona, gomme o dirile le—le lefelo fao mo go nago le polokego.” Gomme bjalo ka ge le tšeba ka fao Molaetša o tšlago, gomme Morena o mpoditše seo se bego se tla direga ka Alaska, le ka fao tšase go kgabola California go bego go tla ba, gomme go nno ba ka tsela yeo. Ba rile, “Bjale ge yeo e šišinyega, le se sengwe le se sengwe, lefelo la polokego le kae?”

47 Ka re, “Go na le le tee lefelo la polokego le ke tsebago ka lona. Leo ke ka go Kriste. Ka gore bao ba lego ka go Kriste, ba tla . . .” Ke le tee le nnoši ke le tsebago.

48 Bjale Jeremia o be a bitšwa, gape, “moporofeta yo a llago.” Gomme ka baka la gore, ke a dumela, seo se dirilego moporofeta yo gore a lle—lle, ke rata gore, e be e le ka baka la gore yena e le moporofeta (gomme Lentšu la Morena le tla go ba ba bjalo) gomme a bona batho ba sepela go latela ditšo tša bona, gomme ba gopola gore ka moka ba be ba le therešong, gomme ga go tsela le ga tee go ba retolla.

49 Ka gore, ba be ba eya thwi bothupša, ka baka la gore re a tseba o buna se o se bjalago, go sa kgathalege gore o mang, ke wena eng. Gomme rena bjalo ka setšhaba re bunne . . . goba bjetše, ke ra gore, gomme re swanetše go buna. Ke a bolega gosasa, Morena ge a rata, ka morago ga sekgalela, ka *Mahloko A Pelego*; gomme ke—gomme ke kgwathile seo ka moo, gore re ka se kgone go feta ka lefeela. Re swanetše go buna se re se bjalago.

50 Gomme ge Modimo a ka re tlogela ra feta ka phapošo ya Bokriste lehono, gomme re fapošetša batho ka go dilo tše tšeo di bitšwago Bokriste, bjalo ka ge Ngwanešu Moore nako ye nngwe a rile, “Ka maitshwaro O tla tlamega go tsoša Sodoma le Gomorra, gomme a kgopele tshwarelo ge a ba tšhumile.” Seo ke therešo, ka baka la gore Modimo e sa le moloki. Gomme fao go se loke go dirilwego; go—go tla go bokgethwa bja Gagwe le Lentšu la Gagwe gore A dire batho ba bune ka seo ba se bjalago, gomme re swanetše go dira seo.

51 Bjale hlokomela ba Mo tlogetše, Mothopo wa meetse a a phelago, gomme ba ikepetše ka bobona didibana.

52 Bjale go ka no ba go na le yo mongwe mo yo a sa tsebego gore sedibana ke eng. Sedibana ke tanka ya madirwa ke motho yeo e lekago go tšea legato la sediba. Ke se sengwe seo yo mongwe a se epilego. Gomme ke ba bakae ba ba tsebago gore sedibana ke eng? Gabotse. Ka moka di gabotse, batho ba bantšhi mo ba magaeng mo mosong. Ka fao ba . . . Ke gopola sedibana sa kgale ka lefelong, ka fao se bego se lebelelega, gomme ke be ka mehla ke boifa go nwa go tšwa go sona. E be e le ya—ya madirwa ke—motho tanka. Gomme e ka se tsoge ya kgona go tshepša. O ka se kgone go tshepha sedibana.

53 Bjale eng goba eng seo monna a se dirago ka mehla ga se sa loka kudu. Eupša go no swana le—le Morena o beile nako ka go—ka go—ka go ntikudiku ya yona, gomme lefase le a dikologa; ngwaga wo mongwe le wo mongwe, nako ye nngwe le ye nngwe le a putla, letšatši le lengwe le le lengwe, iri ye nngwe le ye nngwe, gomme letšatši le a dula, gomme ga leke le feila. Eupša tšona tše kaonekaone dišupanako tše re ka kgonago go di hwetša, di ka feila metsotso ye mentšhi mo nakong ya kgwedi, go go se na le kamako. Eupša, le a bona, se sengwe le se sengwe

se Modimo a se dirago se phethagetše, gomme se monna a se dirago ga sa phethagala. Ka fao ka baka la eng o amogela se monna a se dirago, mola o ka kgona go ba le phethagalo?

⁵⁴ Ka mehla ke be ke fela ke bolela seo ka rena batho ba Pentecost. Bona, re a tseba, gomme ga re—ga re ka ntle ga tshepedišo go le bjalo, ya Modimo, ga re dumele; eupša gape re a tseba gore magareng ga rena re na le batho ba ba lekago go ekiša yo mongwe mothaka. Seo e no ba setho. Ka moka ba leka go dira seo. Ba se dirile ka Beibeleng, “O mongwe, ‘Ke nna wa Paulo,’ ‘Ke nna wa Silas,’” le go ya pele. Eupša, ba, ba be ba leka go ekiša seo yo mongwe gape a se dirilego goba a se dirago.

⁵⁵ Eupša ke ka lebaka la eng o be o swanetše go amogela kekišo ya bofora, mola mafaufau a tletše ka selo sa mmapaale, mola “tshephišo e le ya lena le ya bana ba lena”? Ke ka lebaka la eng re be re swanetše go amogela se sengwe seo se bego se fapana? Ke ka baka la eng re be re swanetše go tšea thuto tumelo goba thutotayo, mola Beibele e le Lentšu la Modimo leo le sa otswafatšwago? Ke ka baka la eng re ka leka go oketša go goba go fokotša go tšwa go, mola Morena Jesu a boletše ka go Kutullo 22:18, “Yo a ka tšea go le tee Lentšu go tšwa go Yona, goba a oketša le tee lentšu go Yona, karolo ya gagwe e tla tšewa go tšwa Pukung ya Bophelo”?

⁵⁶ Ge Modimo pele a bea moloko wa batho lefaseng, O ba boditše gore ba phele ka Lentšu la Gagwe. Bjale Lentšu la Modimo le bjalo ka ketane, o feta go putla hele ka Lona; gomme ketane ya lona ke bokaone kudukudu go magahlano a yona a go fokola kudukudu, gomme Modimo o nyaka rena re boloka le lengwe le le lengwe Lentšu la Lona. Bjale seo e bile sa pele sa Beibele; go no roba Lentšu le tee, go takameditše moloko wa batho ka go leswiswi la lehu.

⁵⁷ Jesu o tlile bogareng bja Beibele, gomme A re, “Motho a ka se phele ka senkgwa feela, eupša ka Lentšu le lengwe le le lengwe.” E sego feela karolo ya Mantšu, goba masomesenyane-senyane go lekgolo; eupša Lentšu le lengwe le le lengwe, go no swana le ka fao Efa le Adam ba bego ba le.

⁵⁸ Gomme ka go ya mafelelo ya Beibele, Kutollo 22:18, O rile, “Mang le mang yo a ka tšea go Lentšu le tee go tšwa go Ye, goba go oketša Lentšu le tee go Yona!”

⁵⁹ Ka fao ke ka baka la eng re nyaka go lahlela ka Mo dikgopolo tša yo mongwe tša dilo, mola wo e le Kgopolo ya Modimo ka Boyena ka yona? Re nyaka go tšea se A se boletšego. Gomme gape go ngwadilwe, “A nke la yo mongwe le yo mongwe monna lentšu e be la maaka, gomme Laka e be Therešo.”

⁶⁰ Seo ke se e bego e le taba ka moporofeta yo. Ka matšatšing a Jeremia, o be a le moporofeta, o be a na le Lentšu la Morena. Gomme mothaka yo o be a leka go lahlela se sengwe go Lona,

bjale se ka se kgonege go itshama ka sona. Gomme ke swantšha ditanka tše bjale le mananeo a re lekilego go a tšea, le go tšea sebaka sa Lentšu la setlogo la Modimo.

⁶¹ Ka gore, ga go selo se ka kgonago go tšea legato la Lona. Ke Modimo. “Mathomong go be go le Lentšu, gomme Lentšu le be le le go Modimo, gomme Lentšu e be e le Modimo. Gomme Lentšu la dirwa nama gomme la aga magareng ga rena.” Ka go Baheberu 13:8, e rile, “O a swana maabane, le hono, le ka go safelego.” Re ka kgona bjang go phumula go tšwa go Leo? Le swanetše go ba Therešo. O dula e le yo a swanago. O swana ka molawaneng wo mong le wo mongwe.

⁶² Ke ka lebaka le o ipshinago ka Lona, lena Mabaptist le Mamethodist, le Makatoliki le Mapresbyterian, le go ya pele, ipshineng ka Bogona bjoo. Lefelong tsoko, ka go lena, le amogetše Modimo. Mohlomongwe nako ye nngwe ka tsela ya bohlale, mohlomongwe o ile wa kwa Maatla a Modimo, gomme o mohlanka wa Modimo; eupša ge o ka kgona ka nnete go tla ka go Modimo, gomme wa lemoga lefelo la gago ka go Yena, bjalo ka morwa goba morwedi wa Modimo, seo ke se se tlišago thabo ye kgolo yela go wena, yeo Modimo a bego a beetše wena gore o be nayo.

⁶³ Bjale re a lemoga ka go Mokgethwa Mareka, 16 tema, Jesu ga se a ke a re, “Yang lena ka lefaseng ka moka, gomme—gomme—gomme le rute.” O rile, “Eyang le rere Ebangedi.” Rerang Ebangedi, ke, go laetša Maatla a Moya wo Mokgethwa! “Eyang lena ka lefaseng ka moka, gomme le laetše Maatla a Moya wo Mokgethwa.”

⁶⁴ Ke bolela le ngwanešu, yo mongwe wa bathekga ka ditšhelete ka...wa kopano yaka ka India, ka Bombay kua, fase ka Afrika Borwa le mafelo a go fapana, fao baromiwa ba E rutilego bjalo ka lentšu goba bjalo ka kgopolo ya bohlale. Eupša letšatši le lengwe ka kopanong, ge Moya wo Mokgethwa o tlile fase, ka Boyena, gomme wa phološa dikete tše masometharo tša batho ba mapae ka pitšo e tee ya aletare, gomme thwi godimo ga lefelo le le swanago fao ba bego ba eme. Basadi ba be ba eme fao, bao ba bego ba ponoka go no swana le ge ba be ba etla lefaseng, gomme wona motsotso woo wa ge ba emišeditše matsogo go amogela Kriste... .

⁶⁵ Gomme Moya wo Mokgethwa wa wela godimo ga lefelo gomme wa fodiša batho ba dikete tše masomepedi-hlano ka nako e tee, go tloga ditulong tša mabili, mepeteng le maakong. Ratoropo wa toropokgolo a na le nna, letšatši le le latelago, ka lebelela bene ya merwalo e theoga go ya le seterata.

⁶⁶ Basadi ba eme fao, ba ponoka, ba sa tsebe gore ba be ba ponoka. Eupša ka pejanyana ge Moya wo Mokgethwa o ba iteile, ba ile ba phutha matsogo a bona gomme ba tloga bogoneng bja banna ba bona.

67 Gomme ke a mokala gore bjang rena ka Amerika re ipitša setšhaba sa Bokriste, gomme re le Bogoneng bja Modimo; gomme wo mongwe le wo mongwe ngwaga re, basadi ba rena, ba apola go feta. Gomme le swanetše go kabe le apara go feta. Gomme ge le apara Kriste ka go fetiša, ke mo ka go fetiša le tla bago le letswalo ka maemo a lena. Nako ye nngwe ke bona ka fao batho ba dirago ka gona seterateng, ke makala ge e ba ke tlwa kgopolong ba gabotse. Go bonala o ka re ga ba lemoge gore ge ba dira seo, seo ba se dirago, ba itira ka bobona tšeletšo ya diabolo, le go romela disoulo heleng. Seo ke therešo. Eupša lefase le tshenyegong go swana le ka fao le bego le le ka gona matšatšing a Jeremia.

68 Bjale morago go sedibana, bjale, sedibana se ga se kgone go ka tshepšha ka baka la gore ga se kgone go itlatša ka bosona. Gomme se swanetše go ithekga ka dipula tša tikologo go se tlatša, dipula tša tikologo goba ditsoeletšo tša tikologo, go ba le tsoeletšo ye nnyane *mo* gomme tsoeletšo ye nnyane ka *kua*, goba go ya pele, go se dira gore se tlatšwe. Ka fao se ka se ke sa tshepšha. Ga se kgone go itlatša ka bosona. Ga se a lekanela, ka bosona. Ga se kgone go e dira. Gomme se swanetše go tshephela go dipula, go se tlatša.

69 Ka gona a re eleng hloko fao se—se hwetšago pula ya sona, fao se hwetšago meetse a sona, sedibana. A tšwa go tloga bogodimo ga mašaka, dioko, fao ka moka tšhila yeo lerole le e budulelago godimo kua, e hlatswegela thwi ka puleng, gomme thwi ka sedibaneng, tanka ya madirwa-ke motho. E tla go swana gabotse le mogobe wa ditšhila. Gomme a gogola go tloga bogodimo bja lešaka fao ka moka diphoofolo, monkgo ka serapeng sa lešaka, le go ya pele, gomme di dula fase. Gomme moya o budulela ka gare le—le lerole le dilo godimo ga lešaka, gomme pula ya tikologo e tla mmogo gomme e a gogola, pula, thwi go tloga.

70 Gomme ka gona meetse a rwalwa ka moselana wa madirwa ke-motho go ya mojabobeding wa madirwa ke-motho, go ya tankeng ya madirwa ke-motho. Gomme ka gona ge a fihla fao, a tšhilafetše, go tšhilafala mo e lego gore o swanetše go bea lešelana la mohlotlo godimo, goba o ka se kgone go a nwa. Bjale, bona, a gogola go tšwa tlhakeng, ka moselana wa madirwa ke-motho, mojabobeding wa madirwa ke-motho, go ya ka tankeng ya madirwa ke-motho. Gomme ka gona le yona e na le mohlotlo wa madirwa ke-motho ka godimo ga bokagodimo bja wona, go bona gore tše dingwe tša dithokga le dilo di swarwa morago.

71 Bjale, bjale re a lemoga, mo go a a sego makae matšatši ka morago ga ge meetse a dutše fao, ka mo dikerekeng tše tša madirwa ke-motho, goba tanka. Ntshwareleng. Ntshwareleng. Tšohle di gabotse. Ka morago ga ge—ka morago ga ge e

gogotše go tloga, ka moka mehuta ya dithutomodimo le dilo di gogoletšwe ka go yona; bjale re tla go hwetša, ge a etla go dula fao matšatši e se makae, a tla go ema.

⁷² Bjale yo mongwe le yo mongwe o a tseba, ka historing ya kereke, ge Modimo a romela se sengwe pele, molaetša, gomme o tla e le o moswa go tšwa go Modimo. Ka gona ka morago ga—ga bophelo bja mothomi, goba mang yo e ka bago yena; le mmitša motsošološi, goba se sengwe le se sengwe o nyakago go se bolela ka yona. Ka morago ga lehu la gagwe, ka gona ba dira lenaneo go šoma gomme ba dira mokgatlo. Gomme ka pela ge ba dira mokgatlo go tšwa go seo, e hwa thwi gona moo. Gomme ga e sa tsoga gape. E se dirile go kgabola nako ye nngwe le ye nngwe, morago, go dikologela morago.

⁷³ Ka go fa tlotlo go moprista yo wa Katoliki a dutšego fa; ge Modimo a dira kereke mokgatlo. . . goba, e sego go e dira wona, Modimo ga se a ke a dira kereke mokgatlo. Ga a ka mohuteng woo wa kgwebo. O ka mo tswalong, e sego mokgatlong, ka fao ge Modimo a be a thoma kereke go tloga ka Letšatši la Pentecost. Gomme ka gona mafelelong fase go Nicaea, Roma, ba ile ba e dira mokgatlo, gomme fao ke mo ya go lahlegelwa ke Maatla a yona.

⁷⁴ Ka gona re tla tlase go tsošološo ya Luther, gomme e be e le selo se segolo. Lentšu la Modimo le be le filwe, “Moloki o tla phela ka tumelo.” Gomme ge ba dirile, go na le gore ba kukele godimo, ka moka mmogo, ka moka ga bona mmogo gomme ba matšhetše pele, ba ile ba dira kereke ya Luther, ba ikaroganya mmogo go tloga go sehlopha se, gomme ka gona ya hwa.

⁷⁵ Ka gona Modimo a tsoša John Wesley, ka tlhwekišo, molaetša wa mošomo wa bobedi wa mogau, gomme e be e le selo se se makatšago. Eupša ka morago ga Wesley le Asbury, ba e dira mokgatlo, ya hwa.

⁷⁶ Ka gona godimo go tla Mapentecost ka pušetšo ya dimpho. Ba be ba dira gabotse, gwa direga eng? Ba e dira mokgatlo gomme ya hwa. Feela tlwa.

⁷⁷ Gomme bogareng bja ka moka tše, Modimo a sa bitša mašalela go tšwa go wo mongwe le wo mongwe wa meloko yeo. O sa dira ka nnete. Gomme ke nako ya rena go tšwela ntle, ya go kgobela mmogo. Gomme seo ke se ke se gopolago, Banna ba Kgwebo ba Full Gospel ba ralokile karolo ye kgolo ka go kgerešetša fase maboto a, gomme ba bolela gore, “Ga go na phapano ka go rena. A re tleng mmogo gomme re hlankela Modimo ka fase ga molao o tee, e sego ka fase ga mokgatlo.” Ge nka be e be e le mokgatlo, ke be ke tla tloga go tšwa mo sefaleng se thwi bjale. Ga ke na le selo go dira le wona.

⁷⁸ Seo e lego sona, e swanetše go ba kopanelo, gomme e sego kopanelo ya thutotayo. Eupša kopanelo ka go Kriste, ka maatla a tsogo ya Gagwe, seo ke selo se se tlišago Bophelo. Se tliša tswalo.

⁷⁹ Gomme pele ga ge tswalo e ka kgona go tla, re a lemoga gore go swanetše go ba lehu pele ga tswalo. Gomme tswalo ke tlhakahlakano, ga ke tshwenyega gore ke tswalo ya mohuta mang. Ge e le ka okong ya dikolobe, goba—goba kae kapa kae e lego, ke tlhakahlakano. Gomme e bjalo le Tswalo ye mpsha, e go dira gore o dira dilo tše e lego gore ka tlwaelo o be o ka se gopole gore o be o ka di dira. Eupša ge o loketše go hwa boweneng, ka gona o tswalwa gape, sebopiwa se seswa ka go Kriste Jesu, ka gona dilo, di a bulega gomme bophelo bo tla go ba pono ye mpsha go wena, ka baka la gore o amogetše Bomotho bja Jesu Kriste, e sego kgopolo goba thuto tumelo.

⁸⁰ Goba, le go Lentšu le le ngwadilwego, Le swanetše go phedišwa ke Moya wo Mokgethwa. Go sa kgathalege gore o na le thutobomodimo ye kae, e robetše fao e hwile. Nka no ba ke na le korong ya go tlala seatla; go fihla ge e etla ka go tirotšwetšopele moo e ka kgonago go phedišwa, korong e ka seke ya be ya phela. Gomme o ka kgona go ba le grata ya bongaka, Ph., LL., sefe le sefe o se nyakago; eupša go fihla ge Moya wo Mokgethwa o etla godimo ga yona gomme wa e phedišetša wena, bjalo ka maitemogelo a bomotho le Modimo, gona korong ga e dire botse. Go rutega ga gago ke ga lefeela.

⁸¹ Bjalo ka ge monna yo wa Moisimane a boletše bošego bjo bongwe mo, ke ile ka makatšwa kudu ka seo. Ka moka go rutega mo a bego a na le nago, bjalo ka Paulo, o ile a swanelwa ke go lebala ka moka tše a bego a di tseba, gore a hwetše Kriste, a dira dilo tše a bego a nagana gore o be a ka se di dire.

⁸² Eupša ke ka tsela yeo Modimo a dirago, O re kokobetša ka lenaneong la thuto la rena. E sego gore ke thekga bohlokatsebo, eupša ke leka go le botša phapano. Thuto e ka se kgone go tsoga ya tliša Bophelo. Go tšea Moya wo Modimo go tliša Bophelo, gomme Bophelo bjo ga bja swanela go tla ka ntle feela ga tsošetšo ya bohlale. Bo swanetše go tla go tšwa ka Beibeleng, tsošetšo ya Lentšu, gomme Lentšu le a swana maabane, lehono, le ka go sa felego. Gomme ge Le ewa lehono, gomme la phela, le hwetša tše di swanago dipoelo o di dirilego ka go Ditiro 2. Tlwa. O bile bjalo ka mehla, gomme ka mehla o tla ba, ka baka la gore ke Moya wa Modimo wo o beakanyago seemo.

⁸³ Go tšea seemo go dira dilo. Ke ka lebaka leo lena banna le rutwago ka mehla, “Tlišang bana ba lena mo.” Go lokile, nnete seo se lokile. Ke be ke thabile go bona morwedi waka, Rebekah, a etla ka gare gomme a dula fase, e se mekae feela metsotso ya go feta. Ba bangwe ba lena ba mpone ke kobonya mosadi, e be e le morwedi waka, gore a tle ka gare a dule fase feela. Ke mo nyaka a amogela kolobetšo ya Moya, gomme ke baka leo a lego ka mo kopanong. Seo ke se e lego morero wa wona. Go tšea seemo.

⁸⁴ Bjalo ka ge motšofadi Ngaka Bosworth a be a fela a re, “O ka kgona go tšea lee la kgogo gomme wa le bea ka fase ga mpšanyana, le tla phaphaša kgogo.” Ka baka la eng? Ka baka la gore ke lee gomme le hweditše seemo se se swanetšego.

⁸⁵ Ga ke kgathale ge e ba o Momethodist, Baptist, Presbyterian; ka seemong se se swanetšego, e tla phaphašetša ntle motswalwa-leswa ngwana wa Modimo, a tšea Lentšu. Ke seemo se se e dirago, go se na le taba le leswao la kereke le o nago na lo.

⁸⁶ Ke be ke fela ke diša mohlape. Ke ile ka bona mofudiši ge re be re di tšeele godimo ka sethokgweng, go tšwa ka—go tšwa ka nageng tša go fepa tlase phulong, gomme a di bea ka sethokgweng. O be a ema fale gomme a bogela ge di eye go tsena ka mojako, mo legoreng la go thetha. O be a sa ele hloko kudu maswao, ka baka la gore go be go le maswao a mantšhi ao a bego a tsena go putla fao. Eupša go na le selo se tee se a bego a se šeditše, seka sa madi. E be e swanetše go ba motswakotherešo wa Hereford goba e be e ka se kgone go tsena ka sethokgweng seo, ka baka la gore ke Asosiešene ya Hereford ye e fodišago sethokgwa seo. E swanetše goba le seka sa madi, go boloka leloko gabotse.

⁸⁷ Gomme ke nagana gore yeo ke tsela ye e tlogo go ba ka gona ka Letšatši la Kahlolo. Ga a ye go mpotšiša ge e ba ke be ke le Momethodist, Mabaptist, Mopentecost, goba Mapresbyterina, eupša O ya go lebelela seka sa Madi. “Ge Ke bona Madi Ke tla feta ka godimo ga lena.” Selo ke seo.

⁸⁸ Ka fao re hwetša gore didibana tše, ka morago ga ge di dutše lebakanya, di ba . . . di a ema gomme ga tša loka. Gomme se a tla ka gona, gape, se tla go ba legae la digwegwe le mekgaditswane le dinoga le dithokga le ditwatši, le eng gape, ka baka la gore se seemong sa go ema seo se kgoromeleditšwego ka go sona. A o ka kgona go eleletša, kgogolo go tšwa tlhakeng ya lešaka, goba kgogolo go tšwa ntlong ya kgauswi le lešaka, goba kae kapa kae fao tšhila e ka bago, mohuta mang wa dithokga le ditwatši, le se sengwe le se sengwe, seo se gogolelwago ka sedibaneng?

⁸⁹ Bjale, ke mohlala wa go phethagala wa ya mohuta o fe kapa ofe tshepedišo ya madirwa ke-monna. Yena ke mofeidi, sa mathamo. Ke ka lebaka leo o nyaka Mophološi. A ka se kgone go iphološa ka boyena, a ka se kgone go dira selo ka yona. O lahlegile, sa mathomo. O belegwe lefaseng, a tletše sebe, o tla lefaseng a bolela maaka. Ke moaketši, sa mathomo, ka fao bjang lefaseng a ka kgonago go dira se sengwe ka boyena? A ka kgona bjang monna yo mokgethwa?

⁹⁰ Ga go na le monna yo mokgethwa. Ga go na le kereke ye kgethwa. Ke Moya wo Mokgethwa! E sego kereke ye kgethwa, batho ba bakgethwa; ke Moya wo Mokgethwa magareng ga

batho, seo ke se o lego sona. Amene. E sego thaba ye kgethwa fao Petro le bona ba bego ba eme; thaba e be e se ye kgethwa. Eupša ke Modimo yo mokgethwa, godimo ga thaba, yo a e dirago ye kgethwa. E sego motho yo mokgethwa; ke Moya wo Mokgethwa o šomišwa ka mothong yoo, wo o mo dirago mokgethwa. E sego motho; eupša Bomotheo bja Moya wo Mokgethwa! Ga se monna; ka baka la gore, e na ba monna, “o tswaletšwe sebeng, o kgoloketšwe bokgopong, o tlile lefaseng a bolela maaka.”

⁹¹ Ye nngwe le ye nngwe tshepedišo ya madirwa ke-motho e tla mo swara thwi ka fao; o tla foufatša selo go tšwa go bohlale, bohlale bja mahlo, gore ba gopole, “Ke nna wa kereke, leina laka le godimo ga puku. Ke dirile *se*. Waka tate o be a le *se*, lego ya pele.” Seo se kwala gabotse; se gabotse, se ke sona, ga go selo go bolela kgahlanong le sona. Eupša go le bjalo, mogwera, Jesu o rile, “Ntle le gore motho a tswalwe gape, a ka se kgone le go bona,” *bona*, fao, ga go re gore o bona ka mahlo a gagwe, eupša, “go *kwišiša* Mmušo wa Magodimo.” Go fihla o tswalelwa ka gare!

⁹² Ka bjang gore moebangedi yo wa Baptist, ka bjang gore monna yola a eme mola gomme a swaswalatše gomme a dire metlae ka Wona? Bona, ga go selo ka go yena seo se ka kgonago go O amogela; eupša Modimo o tla e dira, bona. Modimo o mo file Moya wo Mokgethwa. O bonagaditše gore se e be e se boikaketši, se ke Lentšu. O le kwa feela go tšwa kgopolong ya sekolo, gomme ba leka go tšea ka moka di—di ditšhegofatšo tša Modimo gomme ba e bee godimo ga letšatši le le fetilego.

⁹³ Yo monnyane moreri wa Baptist, mo e sego kgale go fetile, o dutše a le gona thwi fa mosong wo; gomme o ile a tla go nna, gomme a re, “Ngwanešu Branham, go na le selo se tee seo o se dirago seo se fošagetšego.”

Ka re, “Nthuše.”

⁹⁴ Gomme a re, “Ke wena, ke nagana gore o hlokofetše gomme o motho wa go loka, eupša . . .”

Ka re, “Ke a go leboga, mohlomphegi.”

A re, “Eupša go na le selo se tee o se dirago ka go fošagala.”

Ka re, “Ke a holofela Morena o nno hwetša selo se tee se se fošagetšego.”

⁹⁵ Gomme a re, “Go lokile, go na le . . . Se ke se o se dirago seo se fošagetšego.” A re, “O leka go tsebiša go lefase bodiredi bja boapostole, gomme,” a re, “bodiredi bja boapostole bo feletše le baapostole.”

⁹⁶ Ka re, “Bjalo ka Mobaptist go Mobaptist, ke rata go go botšiša potšišo.”

A re, “Eng?”

⁹⁷ Ka re, “A o a dumela gore Lentšu la Modimo le hebeditšwe, karolwana ye nngwe le ye nngwe ya lona?”

A re, “Ka baka la eng, nnete.”

⁹⁸ Ka re, “Gona, O rile, ‘O seke wa oketša lentšu letee, goba wa fokotša le Tee.’ Ka gore,” ka re ka gona, “Ke tla go laetša fao Tšhegofatšo ya boapostole e tlogo godimo ga batho, ka tshephišo ya Modimo, bjale o ntaetša tshephišo ya Modimo le ge e tloga bathong. Bona, ge o ka se kgone go tšweletša seo Lentšung, gona—gona lebala ka seo, bona,” ka re, “ka baka la gore Le sa ya pele.”

⁹⁹ Ga se nke a bolela selo metsotso e se mekae. Gomme ka fao ka re, “Go lokile, gona, ngwanešu, ke rata go go botšiša se. Petro o tsebišitše molaetša wa boapostole, ka Letšatši la Pentecost. Gomme ka moka re a tseba seo ke therešo, ka gore o be a swere dinotlelo go ya Mmušong, tšeo Jesu a bego a mo file tšona. Gomme bjale hlokomela seo a se boletšego. O rile, ‘Sokologang, yo mongwe le yo mongwe wa lena, gomme le kolobetšwe Leineng la Jesu Kriste e be go lebalelwa dibe, gomme le tla amogela mpho ya Moya wo Mokgethwa. Gobane tshephišo ke ya lena, le ya bana ba lena, le bohle ba ba lego kgole, le ba bantšhi ba Morena Modimo wa rena a tlogo go ba bitša.’ Ka gona ge go na le lefelo fao A le fokoditšego, gona go diregile eng ka mantšu a Petro ka Letšatši la Pentecost?” Le a bona? Aowa, ga se ya ke ya feta!

Morategi Kwana ye e hwago, A Gago a
bohlokwa Madi

A ka se tsoge a lahlegetšwe ke Maatla a wona,
Go fihla ka moka ye e hlatswitšwago Kereke
ya Modimo

E phološitšwe, e sa hlwe e dira seba gape.

Ka gona ka ya go hlomphega, ye bosana koša,
Ke tla opela Maatla a Gago ao a phološago,
Ge le la go šokiša la go kekeretša, la go
kgamakgemetša leleme.

Le robetše le homotše ka lebitleng.

¹⁰⁰ Modimo nthuše go dumela Seo le go swarelela go Sona, gomme ka moka ga rena, lego ema ka Sona, ka baka la gore Ke Therešo ya Ebangedi! Eye, mohlomphegi.

¹⁰¹ Monna yo bohlale ga a swanela go lebelela dilo tše. Gomme o a tseba gore di ka se šome. Ga se tša ke tša šoma. Borapedi bjo bo kगतlofaditšwego le maitemogelo a a kगतlofaditšwego a ka se tsoge a šoma ka Bogoneng bja Modimo. E swanetše go tla, e sa otswafatšwa, go tšwa go Modimo. Ga se ya ke ya tsoge ya somišwa ke Modimo, ga go nako morago yeo Modimo a kilego a šomiša tshepedišo. Bjale lena, oo, le hwetša maloko le dilo tša go swana le tšeo. Eupša ke ra peu ya mmakgonthe ya Modimo,

Tšhegofatšo go swana le ye e welego ka Letšatši la Pentecost, ga se ya ke ya tla ka mokgatlo; e tlile ka tswalo, go tswalwa gape.

¹⁰² Re laletšwa go tšea Israele go—go ba mohlala, bao e bego e le wona. Hlokomela, “Ba ile ba Mo tlogela, mothopo wa bona wo o filwego, gomme ba ikepela ka bobona didibana.” A o ka kgona go gopola se—se—se—se selo, ge monna a le sedibeng sa mothopo, a enwa, gomme ka gona a nyaka go itirela sedibana, bona, go nwa go tšwa go sona? Bjale seo ke se moporofeta a se boletšego, seo ke se Lentšu la Modimo le se boletšego. Seo ke se Modimo a se boletšego go moporofeta. “Le šiile Nna gomme—gomme le tlogetše Nna, mothopo wa meetse a a phelago; gomme le ikepetše ka bolena didibana, tšeo di kgaogilego, gomme di dutlela ntle.”

¹⁰³ Bonang se sengwe. Ba be ba nyaka se sengwe se ba bego ba ka kgona go se laola, goba go laetša seo ba bego ba se dirile. Seo ke—seo ke bofokodi bja bodumedi bjo bo kgatlofaditšwego. Ka mehla ba a leka, ba swanetše go ba le se sengwe ka go bjona ka bobona. Ba swanetše go ba le ka moka ditshepedišo tše le disosaiti, le dilo, “Gomme ke nna wa se bjale.” Go na le go no ba bana ba ba kokobetšego ba Modimo, ba nyaka se sengwe seo ba ka kgonago go se laetša ka bobona. Go na le gore ba lese Modimo a se dire ka ya Gagwe tsela, ba be ba nyaka go se dira ka ya bona tsela. Gomme ke ka tsela yeo ditshephedišo di nago le dikereke lehono. E sego . . . Ye nngwe le ye nngwe tshepedišo, ye nngwe e se nyaka ka tsela *ye*, ye nngwe e se nyaka ka *yela* tsela. Ge o le Momethodist, o swanetše gore e be ka tsela *ye*. Mobaptist, ka *ye* tsela. Mopresbyterian, Mokatoliki, eng kapa eng go feta, ba na le mananeo a bona. Ga go selo kgahlanong le seo, eupša seo ga se se ke boletšego ka sona.

¹⁰⁴ Monna o nyaka ya gagwe tsela ya go se dira, gomme Modimo o na le ya Gagwe tsela ya go se dira. Gomme O rile, “Le swaretše go ya lena tsela, sedibana sa go kgaoga; gomme ga le amogele Yaka tsela, tsela ya Bophelo.”

¹⁰⁵ Gomme se ke selo se se swanago le ka mo go lego lehono. Ga e fapane le ge e ka ba ga nnyane. Nagana ka botlaela bja monna a tlogela sediba sa go pumpunyega sa meetse a mabotse a go hlweka ao a phophomago dipue, gomme o nyaka go ya go sedibana sa go kgaoga seo a se dirilego ka boyena, gomme o ikepela sedibana, le tooti yela e lego godimo bokagodimo bja lešaka e hlatswegela ka go sona, ka gona a enwa go tšwa go seo. Fao ka nnete go na le se sengwe tlišaologanyong se fošagetšego ka motho yoo.

¹⁰⁶ Gomme ge monna a ka kgomarela boboledi bjo—bja kgopolo bja Lengwalo, go na le gore a amogele Moya wo Mokgethwa wo o bonagatšago Lengwalo gomme wa Le dira la kgontho go wena, go na le se sengwe semoyeng se fošagetšego

ka motho yoo. Seo tlwa ke therešo. Therešo, Moya wo Mokgethwa! Yo mongwe le yo mongwe o na le tlhathollo ya Beibele ya bona, seo o gopolago gore ke therešo. Modimo ga a nyake thušo ya gago. Modimo ga a nyake tlhathollo ya gago.

¹⁰⁷ Modimo ke mohlatholli wa Gagwe Mong. Modimo o dira tlhathollo ka tsela yeo A—ka tsela yeo A bolelago gore O tla e dira. Morena o boletše mathomo, “a go be le seetša,” gomme gwa be le seetše. Seo ga se nyake tlhathollo ye e itšego. Seo ke se Modimo a se dirilego. O rile, “kgarebe e tla ima,” e dirile. Seo ga se nyake tlhathollo ye e itšego. O rile O tla “tšhollela Moya wa Gagwe ntle godimo ga nama ka moka,” O dirile. Ga e nyake tlhathollo ye e itšego. Modimo o hlatholla Lentšu la Gagwe Mong ka go Le hlatsela, le go Le bonagatša, le go Le netefatša.

¹⁰⁸ Ke ka mokgwa wo moporofeta a bego a netefatšwa goba wa Modimo. O rile, “Ge go na le yo mongwe magareng ga lena, yo e lego wa moya goba moporofeta, Nna Morena ke tla dira go itsebiša ka Bonna go yena ka dipono, ka bolela le yena ka diloro. Gomme se a se bolelago ge se etla phethagalong, gona boifang yena; eupša ge se sa dire, le seke la se dira.”

¹⁰⁹ Seo ke selo se se swanago ge Modimo a bolela Lentšu la Gagwe, gomme monna o re, “Lentšu ke *Le*,” gomme le direga ka tsela yeo, gona ke Modimo a le dirago.

¹¹⁰ Eupša ge a re, “Le ka tsela *ye*, gomme matšatši a ile,” ka baka la eng e tšea ka moka di . . . O fihlelela borotho bja tlala, ka seatleng sa gagwe, go bana, gomme o bo tšea go tšwa go bona; gomme bona ba bolawa ke tlala. Ke ka baka la eng o be o nyaka go nwa go tšwa mo sedibaneng mola sediba sa go pumpunyega se be se le fao?

¹¹¹ Ke eng mothopo wa Bophelo bjale? Ke eng mothopo wa Bophelo, mothopo wa Meetse ao a phelago? Sediba sa go pumpunyega, re tla Se swantšha le.

¹¹² Bjale ke nyaka gore le lemoge phapano magareng ga sedibana le mothopo wa meetse a a phelago; sediba sa go pumpunyega, le sedibana sa kgale sa go kgaoga ntle kua se tletše dithokga, mekgaditswane, digwegwe, ditwatše, eng gape, bona.

¹¹³ Bjale se se sediba sa go pumpunyega. Bjale hlokomela se. Se a iphepa ka bosona. Ga o a swanela go hwetša tše dingwe tše kgolo ditshepedišo gomme tša tliša tšhelete ye ntshi ka go sona. Ga o a swanela go tšoiniša maloko a mantšhi. Se fepa maloko a sona, a Moya wa Bophelo ka go bona, a šoma.

¹¹⁴ Hlokomela meetse ao a tšwago go sona, a maswa, a hlwekile a hlatswegile. E sego sedibana, se sengwe sa go emišwa seo e salego se ngwalwa ke ye masome nne, masomehlano ya go fapana megopolole, e re, “*Se* ke therešo, gomme *sela* ke therešo,

gomme *ye* kgopolo,” gomme ba bouta gomme ba bitša, gomme ba re ba a dira, gomme ba dira kereke ya leina ka ntle ga yona. Se hlwekile gomme se hlatswegile, leo le sego la otswafatšwa Lentšu la Modimo, le le tšwago seatleng sa Modimo. Ke sa therešo sa go pumpunyega sediba.

¹¹⁵ Hlokomela, sephiri sa maatla a sona se ka gare ga sona ka bosona. Monna a ka se kgone go se hwetša. Mohutana wo mongwe wa kgatelelo, ka tlase ga sona, yeo e se dirago gore se kgoromeletše godimo.

¹¹⁶ Ke a gopola ge ke, fela ke, le mohlokomedi wa diphoofolo tša naga wa mmušo wa Indiana. Ke be ke fela ke eya go feta, ka Harrison County, sediba se se itšego, mothopo. O be ka mehla o phophomela godimo. Gomme o no, oo, o be o lebelelega o ka re e be e le selo se se thabilego go fetiša. Goba lehlwa le be le le fase, aese, e be e gatsetše, goba go tonya bjang, o be o no phophoma; fao a go tšofala a madirwake-monna madibana le ditanka, tša digwegwe le se sengwe le se sengwe, di be di le ntle kua di gatsetše godimo, di thatafile.

¹¹⁷ Gomme seo se ya go laetša gore efe kapa efe kereke ya leina, ka go hloka Moya ga nnyane goba go fetoga ga boemo ga nnyane, e tla gatsella godimo. Eupša sa go pumpunyega sa Modimo sediba, O a—O a swana maabane, lehono, le ka go sa felego. Se ntšha ka moka dilo sa di phophomošetša ka ntle ga sona gomme sa di kgoromeletša ka ntle ga sona. Gomme ga go na le le se setee ka fao, go no thoma. Motsotso feela se tsena ka gare ga sona, se tla se kgoromeletša ka ntle ga tsela.

¹¹⁸ Selo seo se be se phophomela godimo ka mokgwa woo, gomme ka re, ka dula fase fao letšatši le lengwe, ka gopola, “Ke a dumela ke tla bolela le mothopo wola, nakwana feela.” Ke ile ka rola kefa yaka, gomme ka re, “Ke eng se o thabilego ka sona ka tsela ye? Ke eng se o phophomago ka sona? Mohlomongwe ke ka baka la gore ditshephe di nwa go tšwa go wena, ga tee mo nakong.”

Ge nkabe o ile wa kgona go bolela, nka be o rile, “Aowa.”

Ka re, “Mohlomongwe ke ka baka la gore ke nwa go tšwa go wena.”

“Aowa, leo ga se lona.”

¹¹⁹ Ka re, “Go lokile, ke eng se se go dirago gore o hlweke, o be botse? Ka fao ke eng—ke eng se se phophomago, seo se go dirago gore o phophome, o tlale thabo nako ka moka, gomme ga go selo se se kgonago go go gatsetša? O tabogela godimo moyeng, gomme ga go selo fao; meetse a mabotse.”

¹²⁰ Ge nkabe se ile sa kgona go bolela le nna, le a tseba gore sediba seo se be se tla reng? Se be se tla re, “Ngwanešu Branham, ga se nna ka phophomago. Ke se sengwe ka

morago ga ka, se mphophomišago.” Gomme yeo ke tsela yeo e lego ka gona. Leo ke lentšu la go šokiša, eupša le a tseba gore ke ra eng.

¹²¹ Gomme seo ke ka tsela ye go lego ka gona ka maitemogelo a go tswalwa-gape. O ka se kgone go a swara. Ke se—se sediba sa meetse bokagare bja gago, bo phophomela godimo ka Bophelong bjo so felego. Bona, go na le sengwe ka bjona, seo o se nago selo o ka se dira ka bjona. Ditanka tša madirwa ke-monna di ka gatsela, gomme tšona tša kgopela tsošeletšo le se sengwe le se sengwe; eupša monna yo a lego ka fase ga Mothopo wola, a phela ka Mothopong wola, ke mosegare ke bošego! Aowa, ga wa swanela go letela dipula tša tikologong le ditsošeletšo tša tikologong. O tletše ka Bjona. “Ke tla mo fa mothopo wa Bophelo, ka go yena, wo o phophomelago godimo.” Go na le se sengwe ka go Wona, seo e lego se seswa letšatši le lengwe le le lengwe, sa go hlweka gomme se sebotse. Ke Lentšu la Modimo le le sa otswafatšwago ka gare ga pelo ya gago le molomo, le iponagatša ka Bolona, le ipolella ka Bolona. Ga ke tshwenyega ge e ba e a na, goba go wa lehlwa, boemo bja tša bosu ke bjo bo bjang, o sa no ba o thabile ka baka la gore Moya wo Mokgethwa o ka moo o phophomela godimo. Ke Maatla ao a utilwego. Hlokomela. Oo, ke sephiri se bokagare bja bjona.

¹²² O ineela ka bowona, ka tokologo, go mang kapa mang yo a ka nwago gomme a šomiša karolo ya wona. Bjale ga o topele ntle, wa re, “Go lokile, bjale ke swanetše go no ya go kereke ya Methodist ka baka la gore ke nna Momethodist, ke ela tsošeletšo. Ke tla swanelwa ke go ya ka *mo*, eupša (ge) ke swanelwa go ya ka go ya Pentecost ka baka la gore ke nna motsošeletši wa Pentecost.” Ke a le botša, ge le na le sediba sela sa Meetse ao a tabogelago godimo, Mothopo wola, ge o enwa fao, ga go na le phapano, o fa go se sengwe le se sengwe seo se tlogo kgauswi. O a rata go fa kholofelo ya Bophelo go Mokatoliki, go Moporosetanta, go Mojuta, go mohetene, goba e ka ba eng se e lego sona. Wena ka nnete, nnete o na le Selo se sengwe ka go wena, seo se e dirago.

¹²³ O hlokomele selo se sengwe gape ka sona, ga wa swanela go se pompela. Ga wa swanela go se goga, le go se pompa. Ke bone tše ntšhi ka seo go fihla se ntira gore ke babje, go pompelwa selo se sengwe; go bapalwa mokgobo wa mmimo, gomme go tshelhelwa godimo-le-fase, goba—goba mokgobo wo mogolo wa dingwalwa ka ntle ka toropong, le dika tše kgolo tše tona, “Monna wa iri.”

¹²⁴ Go na le Monna o tee feela wa iri, gomme yena ke Jesu Kriste, Yo a swango maabane, lehono, le ka go sa felego. Go na le Motseta o tee feela go tšwa go Modimo, gomme yoo ke—yoo ke Jesu Kriste. Eye, mohlomphegi.

125 Ga wa swanela go pompella Wo godimo, goba wa O gogela fase. Goba, aowa, ga wa swanela go O tšoenana. O no O amogela, ka tokologo. Amene. “Ke nna Mothopo wa Meetse a a phelago; le tlogetše Nna, la ya gomme la itirela ka bolena ditanka.” Bjale ga la swanela go O pompa, pompa Wona, go O goga, le go O tšoenana, go O epa, e sego selo gape. O no swanela go tšea go Wona, ka tokologo.

126 Ga o nyake efe goba efe thutabomodimo ya madirwa ke-monna go ba lešela la go sefa, goba, go go botša seo se yago go O putla, seo O se dirilego. Le se tee. Ye e itšego ya madirwa ke-monna thutabomodimo ya tshepedišo ya thuto, bodumedi bja toko ya maitirelo ka go se, ka go se, goba sedibana sa tshepedišo ya bodumedi; ga o e nyake. Ga o wa swanela go ba fao. O bea lešela godimo ga Wona, O tla le lahlela godimo moyeng. Ga O na le selo go dira ka lona. O iphepa ka bowona! Ke Maatla a Modimo a tabogela godimo ka Bophelong. Ke ka baka la eng monna a tlogela selo sa go swana le Seo, go tšoenana ka tshepedišong, go feta seo nka kgonago go se bolela. Ga O nyake mašelana a a itšego a go sefa. Ga O le nyake. Ga O nyake go ba, ga o nyake go ithekga ka dipula tša tikologo gore o tlale. O tletše nako ka moka. Amene.

127 Monna, ke ba kwele ba re, “Ke no ba fase ka sethobolong lehono.” Oo, nna!

128 Oo, ke thabetše go ba ke phela ka Bogoneng bja Modimo, goba dilo di ya gabotse goba e sego gabotse. Ke Yena Bophelo bjaka. Amene. Ke Yena Bophelo bja rena. Ke Yena Bophelo, Bophelo bja go tlala. Eye, mohlomphegi. Gomme—gomme lebelela se Bo re direlago sona. Maatla a bjona le tlhweko di bokagare bja bjona ka Bobjona. Ga bo nyake bohlokwa go tšwa sedibaneng goba tshepedišo ye nngwe.

129 Yo mongwe o re, “Go lokile, karata ya gago ya kopanelo ke eng? A re bone ge e ba o Mabaptist wa go loka. Ke tla bona ge e ba o na le karata. Goba—goba, wa go loka Mopentecost, ge e ba o Mooneness, Motwouness, Mothreeness, goba—goba e ka ba eng go fetiša.” Bona, ga Bo nyake go dirwa bohlokwa mo go itšego. Bo a ya ka mehla. Eye.

130 Le a tseba, ke be ke fela ke e ba le sedibana se sa kgale, ke be ke swanela go tšhela meetse fase kua gomme ke se hlwekiša lego se hlwekiša le go se hlwekiša, ka pompo ye ya kgale ya go goga, go e ntšhetša ka ntle ga fale; le a tseba, ke tšhela meetse a mangwe gape ka go yona, gomme go no tšhela bontšhi bja dithokga le dilo ka gare, go pompella ntle dithokga le dilo. Go no nyaka go swana le ka tsela yeo tše dingwe tša tše ditsošeletšo tša ditshepedišo di lego.

¹³¹ Eupša, leboga Modimo, “Go na le Mothopo o tladitšwe ka Madi, fao badiradibe ba phonkgelago ka fase ga lefula!” Ga o dire ditho tša kereke; o dira Bakriste go tšwa go bona ge ba etla Mothopong woo.

¹³² Ke ka baka la eng o tlogela Mothopo wa meetse ao a phelago, o enwa go tooti ya go swana le yeo?

¹³³ Ga go go pompa; maatla a Wona a bokagare bja wona ka bowona. Ga O nyake go hlwekišwa, eya, mohlomphegi, ka gore (Ka bowona) Bja Wona ka Bobjona Bophelo bo ka go wona ka Bobjone. Yeo ke tsela ye peu ya Modimo e lego ka gare ga pelo ya monna. Bophelo bja Modimo bo bokagare bja motho ka noši, e sego ka kerekeng. Ka gare ga gago, e ka gare ga gago, ke wena yo a nago le pelwana ya Bophelo ka gare ga gago.

¹³⁴ Tatso e tee feela ya Wona e a kgodiša go ka moka mehuta ya banna ba boruti. Botšiša moprista wa Katoliki, botšiša Mabaptist, eng kapa eng e ka bago yona. Tatso e tee feela ya meetse a wo mogolo wa go hlweka mothopo, ke a go botša, a a kgodiša gore Ke Therešo. Soulo ya gago yeo e swerwego ke tlala, ka mokgwa wo mongwe, a a kgodiša go monyorwa, ka mokgwa wo mongwe. Bjale ge o se wa nyorwa... Mobaptist yo monnyane yo, o be a se a nyorwa, sa mathomo; eupša ge a nyorwa, meetse a ile a letswega gabotse kudu. Seo ke therešo, eupša o swanetše go nyorwa, “lenyora le lekgethwa,” bjalo ka ge Jesu a beditše leo. “Ba lehlogondo ke lena ge le swarwa ke tlala le go nyorelwa toko, gobane le tla tlatšwa.” Gomme Jesu o boletše seo, mogwera. Eye, mohlomphegi, Ke Mothopo wa tšhegofatšo go monyorwa.

¹³⁵ Ke ka lebaka la eng yo mongwe a nyaka go O fetolela go ba serorobja? O ka rata bjang go fetola sediba sa go pumpunyega ka meetse a serorobja, a go tlala dithokga le go tšhilafala ga mehuta ka moka ya dikgopolo tša madirwa ke-monna, tšeo Modimo a boletšego gore, “Go oketša le tee go Lentšu la Gagwe, goba go tloša le tee la Mantšu a Gagwe, karolo ya gagwe e tla tšewa go tlošwa Pukung ya Bophelo?”

¹³⁶ Gomme ge Modimo a tshephišitše gore O tla bonagatša Lentšu le ka molokong wo mongwe le wo mongwe, “Ka gore tshephišo ke ya lena le bana ba lena, le bao ba lego kgole, ba bantšhi ba Morena Modimo wa rena a tlogo go ba bitša,” ke ka baka la eng o ka pompela pompo ya tshepedišo yeo e tšhilafaditšwego mengwaga, go tšwa go manna a kgale? Mohlomongwe manna a be a le ka moka gabotse, ga go selo kgahlanong le wona, ka matšatšing a Martin Luther, ka matšatši a *yo* le ka matšatšing a *yola*, le ba bangwe batsošološi, ga go selo ka wona; eupša ao ke manna ao a welego nako ye telele ya go feta.

¹³⁷ Ge re hlokomela ka Beibeleng, ao ba be ba swanetše go a topa letšatši le lengwe le le lengwe. Ba be ba swanetše go

hwetša a maswa. Ka morago ga ge a tšofala, a be a bola. A ka se kgone go bola ntle le go robega. A swanetše go ba le twatši ka gare ga wona, goba se sengwe go—go a dira gore a bole. Re a tseba go bjalo.

138 Gomme ka mokgwa wo bjalo le ditshepedišo! Ka morago ga ge e robotše fao go tšwa go e tee tsošeletšo ye kgolo go ya go ye nngwe e tee, gomme a a tšhilafatšwa gomme e tlala dithokga, go swana le sedibana se tlaladi nyokanyokiša-meseea, bjalo ka ge re be re fela re e bitša, dithokgana tše nnyane tša kgale tšeo di bego di nyokanyoka ka fao.

139 Gomme seo ke se e lego taba ka boitemogelo bja batho ba bantšhi lehono. Ba—ba nno tlala dinyokanyokiša-mesela, go nyokanyoka go tloga go e tee go ya go e tee, le e tee go ya go ye nngwe, ba botša ditaba tše di se nago Therešo ka go yona ka moka. Seo ke therešo, nyokanyokela go tšwa go ye nngwe go ya ka go ye nngwe. “Ke be ke le Momethodist; ka tšoena Baptist. Ke be ke le Mokatoliki; ka ya go ba *se*. Ka ya go ba *sela*.” E no ba dinyokanyokiša-mesela. Oo, lebala selo sohle!

140 Gomme e tla go Mothopo, amene, Sediba sa go pumpunyega, Bogona bja Kriste bja go phela-go ya go ile! Ke Mo dumela go ba Mothopo wa Bophelo wo o sa lapišegego. Ka go fetešiša ge o tšea go tšwa go Wona, o ba o moswamoswa, gomme o tšidifala go fetiša, gomme o ba o mokaone go fetiša, gomme o latswega bosebose go fetišiša. Ke Mo diretše lebaka la masometharo-tharo a mengwaga, gomme letšatši le lengwe le le lengwe o gola bosebose go feta ka fao o bego o le ka gona letšatši pele. Ga se nke ke . . . O rile o ka se tsoge o nyorilwe ge re nwele Meetse a. Hlokomela ka fao O lego wo mogolo. Oo!

141 Israele e dirile ka mokgwa wo ba bantšhi ba dirago lehono, ba tlogetše mothopo wa meetse a go phela, go ya go ikepela ka bobona didibana.

142 Bjale go bolela ka mogau lebakanyana, mogau wa Modimo. Re na le melao le melawana-mabapi, “Gomme ge o sa ele go fihla seelong se . . . ke na le selekanyi sa go ele bodumedi; ge o sa ele go fihla go seo, o swanetše, o ka se kgone go tla ka gare,” le go ya pele. Eupša Modimo o re phološa ka mogau, e sego ka selekanya kelo. Le a bona? Eupša Modimo, re bolela ka mogau bjale, go no re se se tlile bjang gore se direge, go nwa go tšwa go Yena. Go tšwa go selekanya kelo . . .

143 Go popoduma, Israele ya go popoduma. Hlokomela, O rile, “Gomme Ke tla le etela gape.” Lemoga ka Lengwalong. Lemoga, O ya go ba leka, go ba etela gape. Israele ya go popoduma, Lewatleng le Lehubedu, e laleditšwe go Mo latela go putla meetseng a go ema a Egepita, go ba batho ba go lokologa. Ba be ba le makgoba. Ba ile ba laletšwa go tla kua go ba batho ba go lokologa, le Yena. Ba tla ntle go putla lewatle la

go hwa, lewatle la go hwa; Lewatle le Lehubedu, ke ra gore, ba tšwela ntle go putla leo, go ya ka lešokeng, go tliša karogano gare ga bona le baekiši ba ba lekago go e ekiša, ntle le lebollo.

144 Oo, seo ke se sa go hlola bothata. Yo mongwe le yo mongwe wa bona o hwetše thwi ka leh. . . goba thwi-thwi ka lewatleng, Farao le madira a gagwe. Ba bone batho ba sepela ka Maatla a ka godimo ga tlhago, ka fao ba tla morago go dikologa gomme ba leka go ekiša seo, ka ntle le go akaretšwa ka tšhegofatšong. Gomme ge ba dirile, ba hwa. Ke papetšo ya nama.

145 Monna yo a lekago go dira seo, o leka go ekiša se sengwe, gona o dira papetšo ya nama ya Bokriste bja nnete.

146 Ngwanešu waka wa Moindia moo o tseba seo. E tla go rarela Bombay gomme o tla bona batho fao, Mahindu le go ya pele, ba robala godimo ga dipekere le godimo. . . ba sepela godimo ga digalase gomme—gomme ba sepela ka mollong, go laetša seo ba ka kgonago go se dira, le dilo tša go swana le seo. . . Tšeo ke dikekišo tša nama tša monna morago ka sekgweng kua, o dira seo go hlabela modimo wa gagwe.

147 Re hwetša seo magareng ka moka a bophelo bja bodumedi, dikekišo tša nama, yo mongwe a leka go ba bjalo ka yo mongwe. Go na le mohlala o tee feela o swanetšego go swana nao, ke go swana le Jesu Kriste, Yo a bego a le Lentšu. Gomme ka gona ge Lentšu la Modimo le etla go wena, le tla ba ka tsela ye e swanago.

148 Eupša Modimo o ile a ba hlahlala thwi go ya nageng ya tshephišo, go le bjalo. Ba hweditše, gape, tanka ye nngwe le ye nngwe, ge ba thoma go putla lešoka leetong la bona bjale, ka morago ga ge ba arogane, ba ile ba hwetša gore tanka ye nngwe le ye nngwe e be e omile, go bona.

149 Gomme o tla hwetša selo se se swanago, ngwanešu, ge o thoma leeto le go ya Nageng ya tshephišo. O tla hwetša mejako e tswaletšwe. Go swana le moreri yo monnyane yola ge a boletše, wa Moanglican, goba eng kapa eng seo a bego a le sona, gomme, selo sa pele se o se tsebago, kereke ya gagwe e ile ya mo ntšhetša ntle. Bona, ge feela a be a na le ba bantšhi ba amogetše Moya wo Mokgethwa, seo e be e le mafelelo a yona.

150 Gomme—gomme Israele e hweditše selo se se swanago, bjalo ka mohlala, leetong la bona go ya nageng ya tshephišo. Ditanka ka moka di be di omile. Eye, leeto la bona ka go obamela Lentšu la Gagwe le le tshephišitšwego, leeto la bona, ka ditankeng, ba hweditše di omeletše. Bjale ba hwetša tanka-ditanka di ka se kgone go tshepšha, leetong.

151 Gomme ge o eya go tšea leeto ka go obamela Lentšu la Modimo, gomme o leka go tšoena se le go tšoena *sela*, o ya go hwetša gore ga go na le tanka lefaseng yeo e kago go Le thekga.

Le ga tee. Ke wena moitlhaodi. Modimo o go hlhla feela ka tsela yeo A nyakago go go hlhla. Ka gona, re hweditše selo se se swanago lehono, gomme ka moka ditanka di omile.

¹⁵² Eupša tshephišo, ka mehla ke therešo, go Modimo Yo a tla bolokago tshephišo ya Gagwe go batho ba Gagwe. O tshephišitše go fa ka moka tšeo ba bego ba di nyaka, ka fao O dirile seo. Bogare bja tše di se nago selo, tša go omelela ditanka, e no nagana ka yona; gomme Israele ya go belaela, ka leganateng, ka leetong la bona! O ile a biletša moetapele-mohlanka wa Gagwe, moporofeta Moshe, ntle ka thokwana, gomme a bulela godimo mothopo wa meetse ao a phelago, ka Leswika le le iteilwego, gore ba Gagwe ba go dumela bana ba se ke ba hwa.

¹⁵³ Ka letšatšing le, le bolela mogau, go nna. Re ba ba sego ba swanelwa. Ka tsela yeo re dirilego, ka tsela yeo re phetšego, re ba ba sego ba swanelwa.

¹⁵⁴ Eupša Modimo, mo letšatšing le, go swana le thwi fa mo mosong wo, lebelela, go Mamethodist, Mabaptist, Mapresbyterian, Makatoliki, le ka moka, O butše Mothopo. Baheberu 13 e hlatsela se, gore O a swana maabane, lehono, le ka go sa felego. Ka fao e—e dira therešo, Johanne 3:16, “Gobane Modimo o ratile lefase gakaakang, a be a le nea Morwa wa gagwe yo a tswetšwego a nnoši, gore mang le mang yo a dumelago go Yena a seke a lahlega, eupša a be le Bophelo bjo bo safelego.”

¹⁵⁵ Gomme e be e phagamišeditšwe lebaka leo le kopanego, ka baka la gore batho ba be ba popoduma gomme ba dira dibe, gomme ba be ba longwa ke dinoga gomme ba be ba ehwa; gomme le tebalelo ya bona ya dibe tša bona, le phodišo ya bolwetši bja bona.

¹⁵⁶ Gomme woo ke wona Mothopo wo o swanago o buletšwego rena lehono, go phološo ya rena le go phodišo ya rena, phodišo ya mmele. “Ka gore O a swana maabane, lehono, le ka go sa felego.”

¹⁵⁷ Gomme ge Leswika leo le iteilwego ka Lentšu le le tshephišitšwego la Modimo, le file taelo, Le be le efa dinthulwane tša meetse a go hlweka a mabotse; e sego—e sego magakwa, e sego a go tšhilafatšwe, eupša bja Modimo Mong Bogona. A go hlweka meetse, gomme a be a phološa bohle ba ba bego ba enwa. Bjale re a tseba gore seo ke therešo, ka baka la gore re se bala ka Tastamenteng ye Taala, bjalo ka seswantšho.

¹⁵⁸ Bjale, o be o se wa swanela go a goga, go a pompa, go a tšoenana, go ya ka siminareng go ithuta ka fao o ka a šomišago. Ba tla go botša ka fao o ka a šomišago kua, o a bona, “Oo, go lokile, o, ge o amogetše Moya wo Mokgethwa, re dumela seo, eupša ka fao o—o se dira ka tsela *ye*.”

159 Eupša, le a bona, ga go na le taolo ya wona. Ga le šomiše Moya wo Mokgethwa; Moya wo Mokgethwa o šomiša lena, bona. Bona, ga la swanela, ga la swanela go šomiša Moya wo Mokgethwa; Moya wo Mokgethwa o hweditše lena. Mpho ga se se sengwe se o se tšeago, go swana le thipa, gomme o lootša phentshele ka yona. Ke go ineela bowena go Modimo, gomme o ikiša ka bowena ka ntle ga tsela gore Moya wo Mokgethwa o kgone go go šomiša.

160 Hlokomela, ga se ba ke ba e ba le go o pompa goba go o goga, goba ga se ba ke ba ba le go botšiša, “Bjale re šomiša bjang meetse a?” Ka baka la gore, ba be ba tseba ka fao ba a šomišago. Ba be ba nyorilwe. Ba be ba tseba seo ba ka se dirago ka wona.

161 Gomme ka fao ke monna goba mosadi, eng, go sa kgathalege gore ke thutotaelo efe goba kereke ya leina a lego wa yona. Ge a nyoretšwe Modimo, ga a swanela go kitimela morago siminareng, go swana le ka fao ngwanešu yo wa Moanglican a dirilego, goba ngwanešu wa Mabritish, bošego bja go feta, o ile a swanelwa ke go boela morago le go botšiša gore bjang, go kereke ya Anglican, gomme gore o swanetše go šomiša mpho ye kgolo ye bjang ye a nago le yona, go bolela ka maleme, le gore o swanetše go dira se bjang. Ba be ba tla mo ragela ka ntle, sa mathomo. Le a bona? O be a nyorilwe, ka fao Modimo a no mo tlatša. Seo ke ka moka se lego go yona. Ke go nyorwa, gomme ka gona O no tlatša.

162 Ga wa swanela go ba le taolo ye e itšego, yo mongwe a go botša gore o direng ka yona. Modimo o hlahla motho ka motho ka—ka tseleng ye A nyakago o e dira. Ke wena mo—mo moitlhaodi, ka bowena. O karolo ya Modimo. Ga go yo a ka tšeago lefelo la gago. Gomme ga go tsela ye o swanetšego go ya go yo mongwe, gomme wa re bjale, ke swanetše “go dira se ka yona,” goba ke swanetše “go dira *sela* ka yona.” Aowa, mohlomphegi. Modimo o e šomiša ka tsela yeo—yeo A nyakago go. Ge o nyorilwe, o tseba go lekane go nwa.

163 Gomme ge o nyorilwe mosong wo, enwa go tšwa go Wona, seo ke ka moka o swanetšego go se dira. Modimo o be a file tsela ya lenyora la bona, bana ba ba nyorilwego go tšea ka tokologo karolo ya Boyena. Gomme Modimo o file tsela go yo mongwe le yo mongwe monna le mosadi mosong wo, yo a swerwego ke tlala gomme a nyorilwe. Mohlomongwe go nale batho ba dutše mo, ga se ba ke ba phološwa. Go na le batho ba dutše mo bao ba lego ntlhaneng ya go phološwa.

164 Go na le batho mo, ba dutše mo bjalo ka maloko a kereke, le nyaka go dira gabotse, eupša le nwa go tšwa tankeng. Ba ka se tsoge ba le botša Dinnete tše.

165 Selo se nnoši, go tla, ke go tšea tshephišo ya Modimo gomme o tle Mothopong woo, gona O tla kgodiša lenyora. “Yo a nwago go tšwa Mothopong wo a ka se tsoge a nyorilwe gape.”

166 Hlokomela bjale ka fao—ka fao A lokolotšego ba Gagwe—ba Gagwe bona bao ba amogetšego meetse a, ka mogau, gomme e sego ka tshepedišo goba sedibana sa thuto. O hlatsela Lentšu la Gagwe, ke mothopo wa go fa-Bophelo. Ke ba bakae ka mo ba tsebago gore le amogetše Bophelo ge le tšere Lentšu lela le a Gagwe meetse, go no tseba gore le amogetše Bophelo? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.]

167 A re tšeeng, go lokile, mohlala, feela wo mongwe mohlala, goba ye mebedi, gomme gona ke ya go tswalela ka lebakanyana feela. Ke—ke swanetše ke be le konope yela mogongwe. Eupša hlokomela. Ke no tšwelapele ke bolela, eupša ga ke re go e dira. Lebelela, a re tšee mohlala, ba se ba kae feela batho.

168 A re tšeeng mosadi sedibaneng sa Jakobo, sediba se se epilwego. Šole o be a dutše fale. Seo ke ka moka mosadi a bego a se tseba, e be e le sedibana se mo a bego a etla go hwetša meetse. Gomme godimo go ipata le sediba a hwetša, ponagalong ye nnyane fao, Monna a dutše fao, Mojuta. Gomme yena e be e le Mosamaria, ke toropokgolo ya Sychar. Gomme re hwetša gore Monna yo, Mojuta yo, o be a bolela Mantšu ao a sego a tlwaelega go mosadi yo, o rile, “Ntlele le seno.”

169 Yena a re bjale, “Re na le kgethologanyo. Ga se—ga se gabotse go Wena go mpotšiša potšišo ya go swana le yeo; Wena o le Mojuta, gomme nna ke le Mosamaria.”

170 A re, “Eupša ge nkabe o be o tseba Yo o bego o bolela le yena, o be o tla Nkgopela seno, gomme Ke be ke tla go fa meetse ao o ka se tlego sedibaneng se go nwa sona; e tla ba meetse a a pumpunye gago ka go wena.” Hlokomela ge a hweditše gore se se hlatsela go ba Therešo!

171 Bjale, sa pele, yo mongwe le yo mongwe monna o be a ka bolela seo. Eupša a re, “Lena le re go direlwa Jerusalema, gomme rena re direla thabeng ye.”

172 A re, “Phološo ke ya Bajuta. Re tseba se re se dumelago. Eupša,” a re, “e re Nna ke go botše selo se tee,” ka mantšu a go swana le a, “e sego thabeng ye, goba Jerusalema. Nako e etla mo monna a tla direlago Modimo ka Moya le ka Therešo, gobane Tate o nyaka bao.” A re, “Eya o tšee mogatša wa gago, gomme le tle mo.” Hlokomela, mo e a e netefatša. Mo go laetša mothopo wo a bego a le go wona. A re, “Eya o tšee mogatša wa gago gomme le tle mo.”

Yena a re, “Ga ke na le le ge e ka ba mogatša.”

173 Yena a re, “O boletše therešo.” Bona, go be go bonala o ka re ke thulano ya molaleng go seo A bego a mo kgopetše sona, gomme a re, “Eya o tšee mogatša wa gago.”

A re, “Ga ke na le mogatša.”

174 A re, “O boletše therešo.” A re, “Ka lebaka la gore o bile le ba bahlano, gomme le yo o phelago le yena bjale ga se wa gago.”

175 Hlokome mosadi yola, ka fao a bego a fapana le baprista ba letšatši leo! Baprista ba letšatši leo ba bone selo seo se swanago se direga, gomme ba re, “Seo ke diabololo, ke go bala monagano, goba—goba Beletsebubu.” Bona, ba ile ba faila go bona Lentšu le tshephiša seo.

176 Eupša mosadi yo monnyane yola o be a na le ditemana tša Lengwalo go fetiša o fe kapa o fe wa baprista. O rile, “Mohlomphegi, ke a bona gore O moporofeta. Ga se ra ke ra ba le yo motee lebakeng la makgolo a mane a mengwaga, go tloga ka Maleaki. Eupša,” a re, “re be re lebeletše yo motee, gomme re a tseba go na le yo Motee a tlogo, Mesia. Gomme ge A etla, se ke se A tla se dirago.”

Jesu a re, “Ke nna Yena.” Amene.

177 A le lemogile, o ile a tlogela kgamelolo ya gagwe sedibaneng sa Jakobo, a kitimela tlase ka toropokgolong; a tletše ka sediba sa go pumpunyega! O se bone ka phethagalo se bonagatšwa, gomme Yena o be a le Mothopo woo wa Bophelo. A nke ke mo tsebišeng go lena. O tlogetše seo; ge Yena a hlatselwa go ba Lentšu la Bophelo. O se tlogetše; gomme a utolla gore le le swanago Leswika, le le ilego la itiwa lešokeng, le be le hlatsetšwe go ba gona nakong yeo.

178 A nke ke re, yo a swanago Modimo yo a bego a le gona matšatšing a a fetilego, yo re bolelago kudu ka yena, O gona fa bjale; e sego ka kwišišo ya thutabomodimo, eupša ka tsebo ya sebele ya ponagatšo ya Gagwe gore O be a tla tšhela ntle matšatšing a a mafelelo, Moya wo Mokgethwa godimo ga kereke ya Gagwe. Ga se “Ke be ke le.” E sa le “KE NNA,” lebaka la bjale, ka mehla.

179 Ka gona sedibana se lahlegetšwe ke tatso ya sona. Gomme ka fao go dira le monna yo mongwe le yo mongwe yo a kilego a wela ka go maatla a Modimo, ka kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa, ditshepedišo tša bokereke ya leina di lahlegelwa ke tatso ya tšona. Ga o sa nyaka gape digwegwe tšela tša magakwa, le mekgaditswane, le dithokga, le go ya pele. O nwa go tšwa Mothopong wo moswa le go hlweka, Lentšu la Modimo, le leswa iri ye nngwe le ye nngwe ka soulong ya gago. Go swana le bjale, ge Lentšu le hlatsetšwe goba Therešo, latswa gomme o bone ge le se la loka.

180 Le ge sedibana se diretše ya sona gabotse, se diretše nako ya sona gabotse; eupša, le a bona, Mothopo wa Bophelo o be o le fao, e sego sediba sa Jakobo gape, ka baka la go nwa ga semoya. Seo ba bego ba se gopola, ge ba be ba enwa go tšwa sedibeng seo, ka baka la eng, se be se tla be se lokile; eupša bjale Mothopo wa Bophelo ka Bowona o be o dutše fao.

181 Bjale ga re nyake ditshepedišo le mekgatlo yeo re bego re na le yona. Re nakong ya mafelelo. Gomme Modimo o tshephišitše, mo nakong ya mafelelo, dilo tšeo A bego a tla di dira. Gomme re e bona e phethagatšwa, go Lentšu. Re kwa monna wa maatla a sesole, a ema, gomme a roromela, gomme a re, ba, “Se sengwe se lokela go direga.” Re ikwela Moya wo Mokgethwa o re sebotša gore se sengwe se lokela go direga. Re bona se sengwe le se sengwe se dula ka lenaneo. Ka gona, tlogela tshepedišo yeo gomme o tle Mothopong. Eye, mohlomphegi.

182 Se dirile morero wa sona, eupša bjale o tla sefahlego ka sefahlego le Mothopo ka Bowona.

183 Ka go Johanne 7:37-38, Jesu o boletše ka letšatši la mafelelo la monyanya wa tabarenekele (a O boletše eng?), “Ge motho mang ka mang a nyorilwe, a atle go Nna, gomme a nwe.” Thwi magareng ga sehlopha sa baithutela modimo! “Ge motho mang kapa mang a nyorilwe, a a tle go Nna, gomme a nwe. Ka gore Mangwalo a rile, go tšwa bokagaregare bja Gagwe go tla ela dinoka tša Meetse a a phelago.”

184 A šole Mothopo wo o phelago. Ke Mothopo wo batho ba o tlogetšego lehono. Ka baka la dithutotumelo, ba tlogetše Mothopo wa Meetse a a phelago. A nke ke go tsebiše go Yena. O, go nna . . . Gomme ke a tswalela.

185 O, go nna, ke Mothopo wo wa go phološa bophelo bja Hagara, le ngwana, ge ba be ba ehwa lešokeng.

186 Ke a dumela ke Yena Leswika lela, go Jesaya 32, ke Yena Leswika mo nageng ye e lapilego. Ke Yena sešireletšo nakong ya ledimo.

187 Zakaria 13, ke Yena Mothopo wo o butšwego ka Ngwakong wa Dafida, ka baka la sebe. Ke Mo dumela go ba seo. A ga le? (Phuthego e re, “Amene.”—Mor.)

188 Go Psalm 36:9, ke Yena Mothopo wa Dafida wa Bophelo. Ke Yena Meetse a makhutšo a Dafida, le mafulo a matala. Ke Yena Meetse a Dafida, thoko ga nokana.

189 Go Genesi 17, ke Yena letswele la go amuša Abraham, El Shaddai. Eupša ge bophelo bja gagwe bo be bo tšwile go tšwa go yena, o sa le . . . Modimo o boletše.

190 “Monna wa mengwaga ye leggolo ka botala, na selo se se tla ba bjang? Ke tšofetše, mohumagadi waka o tšofetše, na dilo tše di tla ba bjang?”

¹⁹¹ O rile, “Ke Nna El Shaddai.” Bjale, *El* ke “yena,” gomme—gomme *Shaddai* ke “letswele,” gomme *Shaddai* ke bontšhi, go ra gore “Ke Nna Modimo wa matswele.”

¹⁹² Bjalo ka lesea leo le tshwenyegilego gomme le babja, gomme maatla a lona a ile go tšwa go lona, le itshama ka sehuba sa mma gomme le anywetša maatla a lona morago. Nnete. E sego feela. . . Ge le anywa, ga le sa tshwenyega gape. Letsweleng la mma, le kgotsofetše mola le hwetša maatla a lona.

¹⁹³ Gomme yo mongwe le yo mongwe monna yo a ka tšeelago tshephišo ya Modimo ka pelong ya gagwe, gore, “Tshephišo ke ya lena, le bana ba lena, le bao ba lego kgole, ba bantšhi bao Morena Modimo wa rena a tlogo go ba bitša,” gomme robala thwi go itshama ka seo gomme o anywetše maatla a gago morago. Ngwana wa go tshwenyega, e dumele! Ke ya badumedi.

¹⁹⁴ Go sereto sa modumedi, ke kgona go gopola dikoša tše ntšhi tšeo bareti ba re hweleditšego tšona. Go be go na le e tee ya tšona e re nako ye nngwe, O. . .

Go na le Mathopo o tladitšwe ka Madi,
A ntšhitšwe go tšwa ditšhikeng tša Immanuel,
Ge badira dibe ba phonkgela ka fase ga lefula,
Ba tlogwa ke ka moka sepatso sa molato.

Le lehwago lehudu le thabetše go bona
Mothopo woo letšatšing la gagwe;
Moo a nke le nna, le ge ke le mosenyi bjalo ka
yena,
Ke hlatswe ka moka dibe tšaka go tloga.

Gomme e sale mola ka tumelo ke bonago
moela woo,
Tša gago tše di elago dintho di o tliša,
Lerato la go lokolla e bile kgwekgwe ya ka,
Gomme e tla ba go fihla ke ehwa.

¹⁹⁵ Go nna, ke Yena Meetse a Lentšu a Karoganyo, ao a go aroganyago go tšwa go se sengwe le se sengwe seo se lego kgahlanong le Lentšu la Gagwe. Ke Mothopo wo ke Mo dumelago go ba wona. Eye, mohlomegi. Yoo, Ke Meetse a karoganyo ao a nkarogantšego go didibaneng tša madirwa ke monna, go ya Mothopong wa Meetse wo a phelago. Oo, mogwera, ke kgona go no. . . O kgona go ya pele le pele, ka dilo tšeo—tšeo A lego tšona go rena! Ke Yena Alefa, Omega. Ke Yena Mathomo, ke Yena Mafelelo. Ke Yena yo A bego a le gona, a lego gona, gomme o tla tla. Ke Yena Modu le Lehlogedi la Dafida. Ke Yena Naledi ya Masa. Ke Yena tšaka Ka moka ka go ka moka.

196 Gomme, ngwanešu, kgaetšedi, ge o se wa ke wa ba le—le. . . O no nwa go tšwa go ye nnyane ye ya madirwa ke-monna tanka, ka moka bophelo bja gago, ke ka lebaka la eng mosong wo o sa tlogele tanka yeo gomme o tle Mothopong wo?

197 A re inamišeng dihlogo tša rena lebakanyana feela. Ka dihlogo tša lena di inamišitšwe. . . [Kgaetšedi o thoma go opela ka leleme le lengwe. Lefelo la go se be le selo theiping. Yo mongwe o fa tlhathollo.—Mor.] . . go ya ka kgopola ya ka, ke pitšo ya aletare. Ke ba bakae bjale?

198 Ke—ke be ke boifa, ke—ke be ke le swareletše botelele kudu, se ntira gore ke ripe molaetša waka diripana. Eupša ke a dumela Moya wo Mokgethwa o nyaka lena le hwetša seo ke se rago. Lebelelang, ga go selo se se bohlokwa kudu mo letšatšing go feta go loka le Modimo; bona, dijo tša rena, e ka ba eng e lego sona, e ka ba eng. Morena o mo. Bjale, ke nno kwa seo e ka ba gatee bophelong bjaka, go fihla nako ye.

199 Bjale bjang. . . ka moka ga lena mo, e sego “ba ba kae.” Ka moka ga lena mo ba ba nyakang go nwa go tšwa go Woo, e nong go emelela motsotso feela, feela go thapelo. Modimo a le šegofatše. Morena a le šegofatše.

200 Bjale ke ba bake ka mo, bao—bao ba emego ba le gona bjale, ba ka rego, ka go emiša seatla ka tsela *ye*, “Modimo, sepelela godimo gaka, e no ntlatša, a nke ke nwe go tšwa Mothopong wo. Gomme ga se ka dira le ge e ka ba se se lokilego, eupša ke—ke nyaka Wena o ntebalele sona. Ke nyaka Wena o hlatswa dibe tšaka go tloga. Gomme a nke—a nke—a nke, go tloga letšatši le, eno. . .”? E no lebelela! Nna!

Go na le Mothopo o tladitšwe ka Madi,
 A ntšhitšwe go tšwa ditshikeng tša Immanuel,
 Gomme badiradibe ba phonkgela ka fase ga
 lefula,
 Ba tlogwa ke ka moka dipatso tša molato wa
 bona,
 Ba tlogwa ke ka moka dipatso tša molato wa
 bona,
 Ba tlogwe ke ka moka dipatso tša molato wa
 bona;
 Gomme badiradiba ba phonkgela ka fase ga
 lefula,
 Ba tlogwa ke ka moka dipatso tša molato wa
 bona.

201 Bjale ka gore, wena yo o lego modumedi wa Mokriste, o amogetše Kriste bjalo ba Mophološi wa gago wa sebele, eupša ga se wa be le bjale. . . Bjale ge o se wa be, šoo Mothopo. Wona

o nnoši o Tee wo ke tsebago ka wona ke Mothopo wola wa go tšwa ditšhikeng tša Immanuel. Bjale, gomme ge ba bantšhi ba lena mo . . .

202 Go no swana le ge ke be ke bolela bošego bjo bongwe ka ntšhu ye nnyane e sepela ka okong le mantswiana. Gomme e be e sa tsebe se sengwe gape eupša mantswiana, eupša e be e tseba gore go be go na le se sengwe ka yona se bego se fapana le mantswiana. Gomme ka gona mmago yona ya tla go e tsoma, a goeletša gotšwa godimo. E be e le pitšo ya ntšhu. Bona, e be e swanetše go ba ntšhu, sa mathomo, goba e be e ka se tsoge ya lemoga pitšo yeo. Bona, o . . .

203 Go swanetše go ba se sengwe fao, se melago, goba e ka seke ya be ya tšweletša Bopelo. Gomme ge Peu, Lentšu la Modimo, le le ka go wena, Moya wo Mokgethwa o fa bjale go mediša yeo le go Bo tliša therešong go wena.

204 Ke ba bakae ka mo ba sego ba amogela kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa, a le ka emišetša diatla tša lena godimo? Ka moka go dikologa, mo gohle, feela go no botega, ge o se wa amogela Moya wo Mokgethwa, gomme o nyaka go o amogela, emišetša seatla sa gago godimo. Kae kapa kae mo o lego, e no fela o išitše seatla sa gago godimo, lebakana feela.

205 Bjale ke nyaka, lena le emego go dikologa le ba lebeletšego, ke nyaka yo mongwe a bea diatla go okamela godimo ga bona.

206 Ke a dumela thwi bjale Moya wo Mokgethwa o tla tlatša yo mongwe le yo mongwe wa lena yo a O nyakago. Bjale o seke wa nagana le sejo ntle kua ka khefing. A re naganeng ka se Sejo mo. Se ke Sona. Bjo ke Bophelo. Bona, bjo ke Bophelo.

207 Bjale retologa go dikologa, yo mongwe le yo mongwe wa lena, gomme beang diatla yo mongwe godimo ga yo mongwe. “Gomme ba ile ba bea diatla tša bona godimo ga bona!” Bjale ke nyaka o rapelela motho yo o nago le diatla tša gago godimo . . .

208 Bjale le seke la nagana ka go ya ka ntle. Le seke la nagana ka selo gape. E nong go nagana, thwi bjale, Moya wo Mokgethwa o fa go tlatša motho ka motho. Bula pelo ya gago, lahlela ka moka meetse a sedibana ntle, gomme o re, “O Mothopo wa Bophelo, etla ka go nna. Ntlatše, O Morena Modimo, ka bobotse le mogau wa Gago.”

209 Morena Jesu, wola o sa felelego Mothopo! Ke a rapela, Modimo, gore O tla tlatša yo mongwe le yo mongwe wa bona. A nke Moya wo Mokgethwa o wele mo. Ke a rapela, Modimo, gore re tla lebala ka moka ka se sengwe le se sengwe gape; gore Moya wo Mokgethwa o wele ka magareng ga rena, bjale, gomme o tla re fa Meetse a le a Bophelo, mahala, go tšwa mo gohle. Efa se, O Modimo. Mola go—go tšwelapele ga thapelo

le pina, di kopane mmogo, Morena, re tseba gore ke Bogona bja Gago, Bogona bja Gago bjo Bokgethwa, re nyaka go tla Mothopong. Re nyaka ya nnete, ya mmakgonthe kolobetšo ka Moya wo Mokgethwa. Morena, batho ba ba a O rapelela. Ke a rapela gore, ye ya maleba nako bjale, gore ba tla tlatšwa ka bobotse bjo bja Modimo. Efe, O Modimo. Ekwa thapelo ya bana ba Gago. A nke O tle godimo ga bobona bja bona, a nke Maatla a Modimo, le Moya wo Mokgethwa, di swiele godimo ga bona. Efe, Modimo.

²¹⁰ O re Go leboga bjang ka mpshafatšo, ka Bogona bja yo mogolo Modimo wa Legodimo, yo a emego ka magareng ga rena! Thwi mo iring ye ya sekgalela, Morena, re fepe! Morena, re nyaka Sejo go tšwa tafoleng ya Gago. Re fepe, Morena, bjale. Re fepe ka Moya wo Mokgethwa, ka maphelong a rena. Disoulo tša rena tša go swarwa ke tlala tša go oma di nyorilwe. Bjale ka ge O boletše ka tlhatholong ya pina, “E tla tšhollela pele meetse godimo ga mobu wo o omilego.” A nke se direge, Morena. A nke Mantšu a Gago a dirwe go bonagatšwa ka dipelong tša bana ba Gago, “Meetse godimo ga komelelo, wa go oma mobu.” Wa ka Gosafelego Modimo, ekwa thapelo ya bahlanka ba Gago, gomme efa go rena Tšhegofatšo yeo. Amene.

Oo, ka fao ke ratago Je- . . .

²¹¹ E nnong go tšwelapele le Mo tumiša bjale. Hwetšang ntle, Moya wo Mokgethwa o mo. Ge o sa O amogele, ke phošo ya gago.

Ka fao ke ratago Jesu,

“A o Nthata go fetiša ba?”

. . . ratago Jesu,

Ka gobane O nthatile pele.

Oo, ka fao ke ratago . . . (Tumišo e be go Modimo!)

Oo, ka fao ke ratago . . . (Go ka reng ge A ka tla feela . . . ? . . . -kwana?)

Oo, ka fao ke ratago Jesu,

Ka gobane O nthatile pele.

Nka se tsoge ke Mo tlogetše,

Nka se tsoge ke Mo tlogetše,

Nka se tsoge ke Mo tlogetše,

Ka gobane O nthatile pele.

Semaka, semaka, Jesu ke sona go nna,

Moeletši, Kgoši ya Khutšo, Modimo wa Maatla ke Yena;

Oo, oa mphološa, oa mpoloka go tšwa go ka moka sebeng le dihlong,

Semaka ke Molopolodi waka, tumiša la
Gagwe. . .

212 Are Mo opeleleng yona bjale!

Semaka, semaka, Jesu ke sona go nna,
Moeletši, Kgoši ya Khutšo, Modimo wa
Maatla ke Yena;
Oo, oa mphološa, oa mpoloka go tšwa ka
moka sebeng le dihlong,
Semaka ke Molopolodi waka, tumišang Leina
la Gagwe!

213 Ka moka ba ba ikwelago seo, e reng “amene.” [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Oo, halleluya! Ke bona batho ba etla go kgabola, ba na le Moya wo Mokgethwa.

Ke be pele ke lahlegile, bjale ke hweditšwe, ke
lokologile go tšwa go lahlweng.
Jesu o fa tokologo le phološa ya go tlala;
O a mphološa, oa mpoloka go tšwa ka moka
go sebe le dihlong,
Semaka Ke Molopolodi, waka tumišang. . .

A re emišeng diatla bjale gomme nnete tum- . . .

Oo, semaka, semaka, Jesu ke sona go nna,
Moeletši, Kgoši ya Khutšo, Modimo wa
Maatla ke Yena;
Oo, oa mphološa, o mpoloka go tšwa ka moka
go sebe le dihlong,
Semaka ke Molopolodi waka, tumišang Leina
la Gagwe.

214 A le A mo rata? [Phuthego e re, “Amene!”—Mor.] Oo, semaka! Tumišo a eye go Mothopo wo o tladitšwego ka Madi, fao badiradibe ba lahlegelwago ke poifo ka moka ya monna, go lahlwa ka moka, go no lokologa ka go Yena. Halleluya! Oo, nna, seo ka nnete ke semaka!

215 Bjale ge re sa opela yeo gape, a re dumeleleng ka moka Mamethodist, Mabaptist, Makatoliki, Mapresbyterian, ke eng, ge re opela ye, “Semaka, Jesu ke sona go nna,” a re nnong go retologa go dikologa gomme re šišinye diatla mongwe go yo mongwe, re no ba le go hlakana ga kgale mo go botse. Le a tseba, ke, seo ke se ke se ratago. Etlang, a re e opeleng bjale ge re se dira.

Oo, semaka, semaka, Jesu ke sona gonna,


216 [Ngwanešu Demos Shakarian o bolela le Ngwanešu Branham, “Ngwanešu Branham, ke sa tšwa go hwetša mabapi le Mopresitente Johnson, o kitimišeditšwe sepetlele ka tlhaselo

ya pelo, gomme mohlomongwe re swanetše go mo rapelela le setšhaba sa rena.” Baena ba a e boledišana. Yo mongwe o re, “A re leteleng motsotso.”—Mor.]

Semaka, Jesu ke, (seo se lokile)
Oo, Moeletši, Kgoši ya Khutšo,

²¹⁷ [Ngwanešu Shakarian gape o bolela le Ngwanešu Branham, “Ntshwarele, ntshwarele gape, a o nyaka go fologela fase motsotso feela?” Ngwanešu Earl Prickett o hlahlala phuthego ka go opela, *Semaka*. Lefelo le le se nago selo godimo ga theipi. Phuthego e a opela *Go Na Le Noka Ya Bophelo*. Le lengwe gape lefelo le le se nago selo godimo ga theipi.—Mor.]

Beibele e re, “Rapelelang bao ba lego ka go taolo.”

²¹⁸ Tata Wešu wa Magodimong, re eme ka nyakegong ya tlhokofalo ka baka la moetapele wa setšhaba sa gešu, Mapresitente. A ka no ba a sa tsebe se, Morena, eupša Wena o a se tseba. Ke rapelela Ngwanešu Johnson, bjalo ka ge a bolela go ba modumedi go Wena. Gomme, Tate, tlhaselo ya pelo, re a kwišiša, e mo iteile. Ke a rapela, Modimo, boloka bophelo bja gagwe. Re ka mo go—go seemo se sešoro sa setšhaba thwi bjale, ka mokgwa wo mongwe. Gomme a nke Moya wa Gago o tle godimo ga gagwe, Morena. Gomme thwi bjale, ka sepetlele goba kae kapa kae fao a ka bago, gomme a nke Moya wa Gago o tle fase go sela sa Walter Reed Sepetlele gomme o kgwathe mmele wa gagwe, go boloka bophelo bja gagwe. Morena, monna o ka fase ga kgatelelo, kgatelelo ye kgolo go feta yeo re e kwišišago. Ka fao re a rapela, Modimo, bjalo ka badumedi le bjalo ka karolo ya setšhaba se, re rapelela moetapele wa rena, gore O tla mo fa kokeletšo ya bophelo, mo iring ye kgolo, ye ka Leina la Jesu Kriste. Amene. 

DIDIBANA TŠA MAITIRELO NST65-0123
(Broken Cisterns)

Molaetša wo ka Ngwanešu William Marrion Branham, mathomong o abilwe ka Seisimane ka Mokibelo mosong, Janaware 23, 1965, o rerelwa difihlolo tša Kopanelo ya Ditšhabatšhaba ya Banna ba Kgwebo ba Full Gospel ka Ramada Inn, ka Phoenix, Arizona, U.S.A., o tšerwe go tšwa go theipi ya go gatišwa ya makenete gomme o ngwadilwe ntle le go fokotšwa ka Seisimane. Ye North Sotho tlhathollo e ngwadilwe gomme ya phatlalatšwa ke Voice of God Recordings.

NORTH SOTHO

©2013 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS, SOUTH AFRICA OFFICE
P.O. Box 178, SOMERSET WEST, 7129 CAPE PROVINCE,
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org

Tsebišo ka tokelo-kgatišo

Ditokelo ka moka di bolokilwe. Puku ye e ka ngwalollwa godimo ga sengwalolli sa ka gae go šomišwa ke mong goba go fiwa ntle, mahala ntle le tefo, bjalo ka sedirišwa go gaša Ebangedi ya Jesu Kriste. Puku ye e ka se kgone go rekišwa, go tšweletšwa gape ka bopepetla, go romelwa go website, go bolokwa go sedirišwa sa go bušetša, go hlathollelwa malemeng a mangwe, goba go šomišetšwa go kgopela ditšhelete ntle le tumelelo ya go ngwalwa ya Voice Of God Recordings®.

Tshedimošo ye e Tseneletšeng goba materiale yo mongwe o leng gona, ka kgopelo ikopanye le:

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org